

Crna Gora
VLADA CRNE GORE
Broj: 07-512
Podgorica, 25. septembra 2017. godine

CRNA GORA SKUPŠTINA CRNE GORE	
PRIMLJENO: 29. IX	20 17. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ: 17-2/17-1	
VEZA:	
EPA: 262 XIV	
SKRAĆENICA:	PRILOG:

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 14. septembra 2017. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CENTRALNOJ BANCI CRNE GORE**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su **DARCO RADUNOVIĆ**, ministar finansija i **mr BOJANA BOŠKOVIĆ**, generalna direktorica Direktorata za finansijski sistem i unapređenje poslovnog ambijenta.

Vlada preporučuje Skupštini Crne Gore da, prilikom razmatranja Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci Crne Gore, pozove dr Radoja Žugića, guvernera Centralne banke Crne Gore da učestvuje u radu Skupštine i njenih radnih tijela.

PREDSJEDNIK
Duško Marković, s. r.

**ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CENTRALNOJ BANCI
CRNE GORE**

Član 1

U Zakonu o Centralnoj banci Crne Gore ("Službeni list CG", br. 40/10 i 6/13) član 2 briže se.

Član 2

U članu 3 stav 1 rije i: "Centralna banka" zamjenjuju se rije ima: "Centralna banka Crne Gore (u daljem tekstu: Centralna banka)"

U stavu 3 rije i: "Privrednog suda" zamjenjuju se rije ima: "privrednih subjekata"

Član 3

U članu 6 stav 2 briže se.

Član 4

U članu 7 stav 3 poslije rije i: "Centralne banke" dodaju se rije i: "one smiju odobravati, poniztavati, ukidati ili na bilo koji drugi način uticati na bilo koju odluku Centralne banke iz njene nadležnosti"

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

"Određba stava 3 ovog člana ne odnosi se na nadležnost sudova propisanu zakonom."

Član 5

U članu 8 stav 3 poslije rije i: "Centralne banke" dodaju se rije i: "kada to ne dovodi u pitanje njenu samostalnost i nezavisnost"

Član 6

U članu 10 stav 1 mijenja se i glasi:

"Centralna banka ima pe at u skladu sa zakonom kojim se ure uju državni pe at i pe ati državnih organa"

Član 7

Poslije člana 10 dodaje se novi član koji glasi:

„Kreditna institucija

Član 10a

Kreditna institucija je pravno lice koje se bavi poslovima primanja novanih depozita i drugih povratnih sredstava od javnosti i odobravanja kredita za sopstveni račun.

Kreditnom institucijom, u smislu ovog zakona, smatra se:

- 1) banka i druga kreditna institucija sa sjedištem u Crnoj Gori koja je dobila dozvolu za rad od Centralne banke u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje banaka (u daljem tekstu: banka), i
- 2) filijala kreditne institucije sa sjedištem van Crne Gore, koja obavlja poslove na teritoriji Crne Gore u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje banaka.

Propisi Centralne banke koji se donose na osnovu ovlaštenja utvrđenih zakonom, mogu se odnositi na sve ili pojedine vrste kreditnih institucija iz stava 2 ovog člana.

Član 8

U članu 13 stav 3 riječi: nakon konsultacija sa Vladom brižljivo se.

Član 9

U članu 14 stav 1 tačke 2, 3 i 4 mijenjaju se i glase:

2) uređuje poslovanje kreditnih institucija, izdaje dozvole i odobrenja za rad kreditnih institucija i vrši kontrolu kreditnih institucija, u skladu sa zakonom;

3) uređuje i obavlja poslove u vezi sa sanacijom, stečajem i likvidacijom banaka, u skladu sa zakonom;

4) uređuje i obavlja platni promet, u skladu sa zakonom.

Poslije tačke 4 dodaju se tri nove tačke, koje glase:

4a) izdaje odobrenja za pružanje platnih usluga platnim institucijama i vrši kontrolu platnih institucija, u skladu sa zakonom;

4b) izdaje odobrenja za izdavanje elektronskog novca i za pružanje platnih usluga institucijama za elektronski novac i vrši kontrolu institucija za elektronski novac, u skladu sa zakonom;

4c) uređuje poslove finansijskog lizinga, faktoringa, otkupa potraživanja, mikrokreditiranja i kreditno-garantne poslove, izdaje dozvole za rad i vrši kontrolu lica koja se bave tim poslovima, u skladu sa zakonom.

U tački 6 poslije riječi: i vrši dodaju se riječi: kontrolu i

U tački 9 riječi: izdaje zamjenjuje se riječi: može davati

Poslije tačke 11 dodaje se nova tačka, koja glasi:

11a) obavlja poslove zaštite prava i interesa korisnika potrošačkih kredita, korisnika platnih usluga i imalaca elektronskog novca, u skladu sa zakonom;

U tački 14 riječ "banaka" zamjenjuje se riječima: "kreditnih institucija" a riječ "finansijskih institucija" briže se.

U tački 15 riječi: "otvara raune banaka i finansijskih institucija" zamjenjuju se riječima: "otvara i vodi raune kreditnih institucija".

Član 10

U članu 16 stav 1 mijenja se i glasi:

U slučaju potreba za likvidnošću u kreditnim institucijama, Centralna banka može davati kredite kreditnim institucijama, uz odgovarajuća sredstva obezbjeđenja.

Član 11

Član 17 briže se.

Član 12

Član 18 mijenja se i glasi:

"Centralna banka propisuje obavezu kreditnih institucija da obračunavaju, izdvajaju i održavaju obaveznu rezervu, osnovicu za obračunavanje obavezne rezerve, visinu stope obavezne rezerve, na in držanja i rokove obračunavanja i izdvajanja obavezne rezerve i uslove za koriziranje obavezne rezerve.

Na izdvojena sredstva obavezne rezerve Centralna banka može kreditnoj instituciji platiti naknadu.

Kreditna institucija dužna je da pravilno obračunava, izdvaja i/ili održava obaveznu rezervu.

Kreditna institucija koja nepravilno obračunava obaveznu rezervu ili koja u propisanom roku ne izdvaja, odnosno ne održava obaveznu rezervu dužna je da za nedostajući iznos obavezne rezerve plati naknadu Centralnoj banci.

Visinu naknade iz st. 2 i 4 ovog člana propisuje Centralna banka.

Član 13

U članu 20 poslije stava 1 dodaje se novi stav, koji glasi:

Prilikom odlučivanja o obliku ulaganja u narodnih rezervi, Centralna banka se rukovodi na temelju likvidnosti i sigurnosti ulaganja.

Dosadnji st. 2 i 3 postaju st. 3 i 4.

Član 14

Član 21 mijenja se i glasi:

„Struktura međunarodnih rezervi

Član 21

Međunarodne rezerve čine:

- 1) zlato, plemeniti metali i dragi kamenje koje drži Centralna banka ili neko treće lice u korist Centralne banke;
 - 2) novčanice i kovani novac u konvertibilnim stranim valutama koje drži Centralna banka ili neko treće lice u korist Centralne banke;
 - 3) potražna salda plativa u konvertibilnoj stranoj valuti na računima Centralne banke kod stranih centralnih banaka, međunarodnih finansijskih institucija ili kreditnih institucija;
 - 4) dužničke hartije od vrijednosti izražene u konvertibilnim stranim valutama koje drži Centralna banka ili neko treće lice u korist Centralne banke;
 - 5) termenske kupovine ili repo ugovori koje je zaključila Centralna banka sa drugim centralnim bankama, kreditnim ili finansijskim institucijama sa sjedištem van Crne Gore ili međunarodnim finansijskim institucijama ili su ti ugovori pokriveni njihovim garancijama, kao i terminski i opcijski ugovori koje je Centralna banka zaključila sa ugovornim stranama, obezbjeđujući i plaćanje u konvertibilnoj valuti;
 - 6) specijalna prava učenja i rezervna pozicija koji se drže na računima Crne Gore kod Međunarodnog monetarnog fonda;
 - 7) druga imovina koja se, po sadržaju, može izjednačiti sa imovinom iz tačaka 1 do 6 ovog stava.
- Centralna banka smjernicama određuje investicionu strategiju za upravljanje međunarodnim rezervama.‰

Član 15

Član 22 mijenja se i glasi:

„Otvaranje računa u inostranstvu i obavljanje drugih poslova

Član 22

Radi ostvarivanja ciljeva i izvršavanja funkcija utvrđenih ovim i drugim zakonom, Centralna banka može otvarati račune u inostranstvu.

Centralna banka može obavljati sve vrste bankarskih i finansijskih poslova sa drugim centralnim bankama, kreditnim institucijama, finansijskim institucijama sa sjedištem van Crne Gore i međunarodnim finansijskim institucijama.

Centralna banka može na primarnom i sekundarnom tržištu kupovati i prodavati strane hartije od vrijednosti u skladu sa ovim zakonom.

Centralna banka može zaključivati ugovore o plaćanjima i poravnanjima sa inostranim klirinzičkim institucijama.

Ugovore iz stava 4 ovog člana, Centralna banka može zaključivati u svoje ime i za svoj račun ili za račun Crne Gore.

Član 16

U članu 23 stav 2 riječi "Banke" zamjenjuje se riječima: "Kreditne institucije".

Član 17

U članu 25 stav 1 riječi: "Banke i finansijske institucije" zamjenjuju se riječima: "Kreditne institucije i drugi rukovodioci novčanica i kovanim novcem".

Član 18

U članu 27 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi :

"Centralna banka može propisati bliže uslove reprodukcije, dizajniranja i distribucije predmeta iz stava 1 ovog člana."

Član 19

U nazivu člana 28 riječi: "bankama i finansijskim" zamjenjuju se riječima "kreditnim".

U st. 1 i 2 riječi: "banaka i finansijskih" zamjenjuju se riječima "kreditnih".

Član 20

Član 29 mijenja se glasi:

"Centralna banka propisuje podatke, informacije i izvještaje koje su kreditne institucije dužne da dostave Centralnoj banci i rokove za njihovo dostavljanje.

Kreditne institucije dužne su da Centralnoj banci dostave propisane podatke, informacije ili izvještaje u utvrdenom roku.

Centralna banka može objaviti dostavljene informacije i podatke za kreditne institucije: pojedinačno, zbirno ili klasifikovane prema kreditnim institucijama ili prema vrsti poslova koje one obavljaju, osim onih podataka koji predstavljaju tajnu u skladu sa zakonom."

Član 21

U nazivu člana 30 rije "bankama i finansijskim" zamjenjuju se riječi "skreditnim"

U stavu 1 riječi "banke ili finansijske" zamjenjuju se riječi "skreditne"

Član 22

U nazivu člana 31 rije "banaka i finansijskih" zamjenjuju se riječi "skreditnih"

U stavu 1 riječi "banaka i finansijskih" zamjenjuju se riječi "skreditnih"

Član 23

Član 32 mijenja se i glasi:

Centralna banka, u skladu sa zakonom, izdaje odobrenja za pružanje usluga iz oblasti platnog prometa, vrši kontrolu pružalaca platnih usluga i izdavalaca elektronskog novca, donosi propise i druge akte kojima se uređuje poslovanje pružalaca platnih usluga i izdavalaca elektronskog novca i utvrđuju standardi njihovog stabilnog i sigurnog poslovanja i obavlja druge poslove utvrđene zakonom.

Član 24

U članu 33 stav 1 rije "Banka" zamjenjuje se riječima: "Kreditna institucija"

U stavu 3 riječi "su knjigama" zamjenjuju se riječi "skod"

Član 25

U članu 34 stav 1 mijenja se i glasi:

Centralna banka je vlasnik, operater, učesnik i agent za poravnanje platnog sistema u kome se izvršavanje pojedinačnih platnih transakcija vrši po bruto principu u realnom vremenu (RTGS sistem) i može biti vlasnik i/ili operater sistema za poravnanje hartija od vrijednosti i drugog platnog sistema i može biti učesnik u drugom platnom sistemu.

U stavu 2 poslije riječi "vrši" dodaju se riječi "kontrolu i"

Član 26

Član 35 mijenja se i glasi:

„Prikupljanje, statistička obrada i objavljivanje podataka i informacija

Član 35

Radi ostvarivanja ciljeva i izvrzavanja funkcija utvrđenih ovim i drugim zakonom, Centralna banka prikuplja, statistički obrađuje i objavljuje podatke i informacije pribavljene od državnih organa i organizacija, kreditnih institucija i drugih institucija koje pružaju finansijske usluge, privrednih društava, pravnih lica, preduzetnika i drugih lica.

Lica iz stava 1 ovog člana, dužna su da Centralnoj banci dostave tražene podatke i informacije u utvrđenom roku.

U izvrzavanju poslova iz stava 1 ovog člana, Centralna banka može saradivati sa institucijama i organima Evropske unije, međunarodnim finansijskim institucijama i drugim nadležnim stranim tijelima.

Centralna banka propisom utvrđuje vrstu statističkih podataka i informacija potrebnih za ostvarivanje ciljeva i izvrzavanje funkcija iz stava 1 ovog člana, na in, oblik i rok dostavljanja tih podataka, bližodređuje lica koja statističke podatke i informacije dostavljaju Centralnoj banci, mjere i postupke za obezbjeenje i zaštitu podataka koji predstavljaju tajnu u skladu sa zakonom i druga pitanja od značaja za prikupljanje, obradu, diseminaciju i objavljivanje statističkih podataka.

Centralna banka može, u okviru svoje nadležnosti, propisati jedinstvene obrasce i metode prikupljanja, obrade i diseminacije obrađenih podataka iz stava 1 ovog člana.+

Član 27

U članu 36 riječi: „banaka i finansijskih institucija“ zamjenjuju se riječi: „kreditnih institucija i drugih lica“.

Član 28

Član 37 mijenja se i glasi:

„Kreditni i drugi registri

Član 37

Centralna banka uspostavlja i vodi registar zaduženja pojedinih lica prema kreditnim institucijama i drugim licima utvrđenim zakonom ili propisom Centralne banke (u daljem tekstu: Kreditni registar).

Kreditne institucije i druga lica iz stava 1 ovog člana, dužna su da dostave Centralnoj banci podatke i informacije za vođenje Kreditnog registra.

Propisom Centralne banke utvrđuju se vrsta zaduženja, na in i rokovi za dostavljanje podataka i informacija iz stava 2 ovog člana.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, Kreditni registar može obuhvatiti i druge podatke i informacije potrebne za sagledavanje ukupnog zaduženja pojedinih lica (dugovanja za potrošenu električnu energiju, dugovanja za pružene komunalne usluge, dugovanja po osnovu poreskih obaveza, obaveze na računima kod banaka u inostranstvu i sl.), koje Centralna banka pribavi u skladu sa posebnim ugovorima koje zaključuju i odgovaraju tim subjektima.

Podatke i informacije iz Kreditnog registra mogu koristiti kreditne institucije i druga lica, pod uslovima i na način koji propisuje Centralna banka.

Podatke i informacije iz stava 5 ovog člana kreditne institucije i druga lica dužni su da čuvaju kao tajnu.

Centralna banka može uspostaviti i voditi i druge registre i formirati baze podataka, radi ostvarivanja ciljeva i izvršavanja funkcija utvrđenih ovim i drugim zakonom.

Propisom Centralne banke uređuje se na in vođenje drugih registara, odnosno formiranja baza podataka i korištenje podataka i informacija iz tih registara, odnosno baza podataka.

Član 29

U članu 39 stav 1 riječi "saprila" zamjenjuje se riječ "juna".

U stavu 2 u drugoj rečenici poslije riječi "svjeztajnoj godini" zarez se zamjenjuje tačkom, a preostali dio teksta briže se.

Član 30

U članu 41 stav 3 riječi "snajmanje" zamjenjuje se riječ "snajvize".

Poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:

"Kamatna stopa iz stava 3 ovog člana i naknada iz stava 4 ovog člana utvrđuju se ugovorom između Centralne banke i ministarstva nadležnog za poslove finansija."

Član 31

U članu 43 tačka na kraju stava 3 zamjenjuje se zarezom i dodaju se riječi: "sve ove hartije može kupovati samo na sekundarnom tržištu".

Član 32

U članu 44 stav 2 ta . 2 do 8 mijenjaju se i glase:

- 2) odlučuje o upotrebi instrumenata i drugih mjera monetarne politike;
- 3) donosi propise i druge akte za ostvarivanje ciljeva i izvršavanje funkcija Centralne banke na osnovu ovlaštenja utvrđenih ovim i drugim zakonom;
- 4) odlučuje o članstvu i ulozu u radu Centralne banke u međunarodnim finansijskim institucijama;
- 5) donosi Statut Centralne banke;
- 6) odlučuje o izdavanju i oduzimanju dozvole i odobrenja za rad kreditne institucije, u skladu sa zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona;
- 7) odlučuje o izdavanju i oduzimanju odobrenja za pružanje platnih usluga platnoj instituciji i instituciji za elektronski novac, u skladu sa zakonom;
- 8) odlučuje o izdavanju i oduzimanju odobrenja za izdavanje elektronskog novca instituciji za elektronski novac, u skladu sa zakonom;

Poslije tačke 8 dodaje se nova tačka koja glasi:

- 8a) odlučuje o izdavanju i oduzimanju dozvole za rad i odobrenja za obavljanje poslova finansijskog lizinga, faktoringa, otkupa potraživanja, mikrokreditiranja i kreditno-garantnih poslova, u skladu sa zakonom;

Poslije tačke 10 dodaje se nova tačka, koja glasi:

- 10a) utvrđuje plan za upravljanje finansijskom krizom u oblastima iz nadležnosti Centralne banke;

Tačka 14 mijenja se i glasi:

- 14) određuje investicionu strategiju za upravljanje međunarodnim rezervama;

Član 33

U članu 45 stav 2 tačka 5 riječ "predložak" zamjenjuje se riječima: "predložak".

Tačka 9 mijenja se i glasi:

- 9) donosi rješenja i druge akte u postupku kontrole kreditnih institucija, platnih institucija, institucija za elektronski novac i platnih sistema, kao i u postupku kontrole obavljanja poslova finansijskog lizinga, faktoringa, otkupa potraživanja, mikrokreditiranja i kreditno-garantnih poslova;

Stav 7 mijenja se i glasi:

Guverner može pojedine poslove iz svoje nadležnosti prenijeti na viceguvernera.

Član 34

U članu 46 st. 1 i 2 mijenjaju se i glase:

Savjet ima osam članova.

Članovi Savjeta su guverner, tri viceguvernera i četiri člana koji nisu zaposleni u Centralnoj banci.

Član 35

l. 47 i 48 brižu se.

Član 36

Član 49 mijenja se i glasi:

smenovanje guvernera

Član 49

Guvernera imenuje Skupština, na predlog Predsjednika Crne Gore.

Guverner se imenuje na period od šest godina i može biti imenovan najviše dva puta uzastopno.

Član 37

Član 50 mijenja se i glasi:

„Imenovanje viceguvernera i članova Savjeta koji nisu zaposleni u Centralnoj banci

Član 50

Viceguvernera imenuje Skupština, na predlog guvernera.

Četiri člana Savjeta, koji nisu zaposleni u Centralnoj banci, imenuje Skupština, na predlog radnog tijela Skupštine nadležnog za finansije.

Viceguverneri i članovi Savjeta koji nisu zaposleni u Centralnoj banci imenuju se na period od šest godina i mogu biti imenovani najviše dva puta uzastopno.

Član 38

Poslije člana 50 dodaje se novi član koji glasi:

„Istek mandata članova Savjeta

Član 50a

Savjet obavještava Predsjednika Crne Gore o isteku mandata guvernera, odnosno Skupštinu o isteku mandata viceguvernera i članova Savjeta koji nijesu zaposleni u Centralnoj banci, najkasnije 60 dana prije isteka njihovog mandata.

Član Savjeta kome je istekao mandat nastavlja da obavlja funkciju do imenovanja novog člana.

Član 39

U članu 51 stav 1 tačka na kraju zamjenjuje se zarezom i dodaju riječi: „s tim da guverner i viceguverner moraju imati i najmanje 5 godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u ovim oblastima”.

U stavu 3 riječi: „banke, finansijske” zamjenjuju se riječju „kreditne”.

Stav 5 mijenja se i glasi:

„Član Savjeta ne može biti vlasnik akcija ili udjela kreditne institucije i drugih pravnih lica čije poslovanje kontrolize Centralna banka, ni vlasnik akcija ili udjela društava za reviziju.”

Stav 6 briže se.

Član 40

U članu 52 stav 2 briže se.

U stavu 3 riječi: „sst. 2 do 6” zamjenjuju se riječima: „sst. 2 do 5” a riječi: „s izvještaj iz stava 2 ovog člana” brižu se.

U stavu 5 riječi: „sukoba interesa” zamjenjuju se riječima: „korupcije, u vršenju javnih funkcija”.

Dosadaznji st. 3 do 5 postaju st. 2 do 4.

Član 41

Član 53 mijenja se i glasi:

„Član Savjeta razrjezava se prije isteka mandata ukoliko:

- 1) prestane da ispunjava uslove iz člana 51 ovog zakona, ili
- 2) uini ozbiljan propust u obavljanju funkcije.

Član Savjeta ne može biti razrijezen iz razloga koji nijesu utvrđeni u stavu 1 ovog člana.

Član 42

Član 54 mijenja se i glasi:

„Prestanak funkcije na lični zahtjev

Član 54

Članu Savjeta može prestatiti funkcija na lični zahtjev, podnoženjem ostavke na funkciju člana Savjeta.

Član Savjeta koji namjerava da podnese ostavku dužan je da o tome obavijesti Savjet, u pisanoj formi, najkasnije 60 dana prije podnoženja ostavke Skupštini.

Član 43

Član 56 mijenja se i glasi:

Protiv odluke o razrješenju člana Savjeta može pokrenuti upravni spor.

Član 44

Član 57 mijenja se i glasi:

Strajanje mandata u slučaju prestanka funkcije članu Savjeta

Član 57

Mandat člana Savjeta koji se imenuje na mjesto člana Savjeta kome je prestala funkcija prije isteka mandata traje šest godina.

Član 45

U članu 59 riječi: „banici, finansijskoj“ zamjenjuju se riječju „kreditnoj“.

Član 46

U članu 62 na kraju stava 2 tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: „osim predstavnika državnih organa i organizacija koje bi prisustvo na sjednici Savjeta moglo naružiti nezavisnost Centralne banke utvrđenu ovim zakonom“.

St. 6 i 7 mijenjaju se i glase:

o pitanjima iz svoje nadležnosti Savjet odlučuje većinom glasova članova Savjeta, s tim da je u slučaju neriješenog glasanja odlučujuć glas guvernera. Savjet donosi poslovnik o radu, kojim se bliže uređuje način rada Savjeta.

Stav 8 briše se.

Član 47

U članu 67 stav 1 tačka 1 riječ "banaka" zamjenjuje se riječima: "kreditnih institucija".

Član 48

U članu 69 stav 1 poslije riječi "dobiti" zarez se zamjenjuje tačkom, a preostali dio teksta briše se.

Član 49

U članu 70 stav 5 poslije riječi "svrijednosti" dodaju se riječi: "siji emitent nije Crna Gora".

Član 50

U članu 71 stav 5 riječ "saprila" zamjenjuje se riječju "žuna".

Član 51

U članu 74 stav 1 mijenja se i glasi:

"Interni nadzor vrši stalni i cjeloviti nadzor nad poslovanjem Centralne banke u skladu sa općim aktom Centralne banke i prema unarodno prihvaćenim standardima interne revizije."

Stav 5 mijenja se i glasi:

"Aktom Centralne banke iz stava 1 ovog člana bliže se uređuju način vršenja interne revizije i izvještavanja, saglasno prema unarodno prihvaćenim standardima interne revizije."

Član 52

Član 76 mijenja se i glasi:

"Reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Centralne banke može vršiti nezavisni spoljni revizor koji ima prema unarodno iskustvo u reviziji centralnih banaka.

Revizora iz stava 1 ovog člana imenuje Savjet.

Nezavisni spoljni revizor reviziju iz stava 1 ovog člana vrši u skladu sa meunarodnim standardima revizije.

Nezavisni spoljni revizor ima neograničeno pravo pristupa poslovnim knjigama, računima i evidencijama i pribavljanja informacija od Centralne banke.

Nezavisni spoljni revizor može vršiti reviziju finansijskih izvještaja Centralne banke najduže tri godine uzastopno.

Član 53

Poslije člana 76 dodaje se novi član koji glasi:

„Revizija od strane Državne revizorske institucije

Član 76a

Ostvarivanje ciljeva i izvršavanje funkcija Centralne banke ne mogu biti predmet revizije Državne revizorske institucije.

Reviziju akata i radnji Centralne banke koji nisu u vezi sa ostvarivanjem ciljeva i izvršavanjem funkcija Centralne banke, Državna revizorska institucija vrši u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna revizija.

Član 54

U članu 83 stav 1 riječi: „Savjeta“ zamjenjuju se riječi: „Centralna banka, član Savjeta“.

Član 55

U članu 84 stav 3 tačka 5 poslije riječi: „postupcima“ dodaju se riječi: „i ugovornim odnosima“.

Član 56

Član 86 mijenja se i glasi:

„Organizacija rada Centralne banke bliže se uređuje Statutom i drugim općim aktima Centralne banke.“

Član 57

U članu 87 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Zarade i druga prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u Centralnoj banci u obavljanju poslova i zadataka bliže se uređuju Statutom, kolektivnim ugovorom i drugim općim aktima Centralne banke.“

Dosadaznji st. 2 do 6 postaju st. 3 do 7.

Član 58

Poslije Glave X. sORGANIZACIJA RADA I ZAPOSLENI+ dodaju se dvije nove glave i 29 novih članova koji glase:

„Xa. ČLANSTVO CRNE GORE U EVROPSKOJ UNIJI

Evropski sistem centralnih banaka

Član 87a

Centralna banka je sastavni dio Evropskog sistema centralnih banaka (u daljem tekstu: ESCB).

Poslovi Centralne banke koji se odnose na ESCB, ne mogu biti predmet revizije od strane Državne revizorske institucije.

Nezavisnost

Član 87b

Centralna banka i članovi njenih organa, u skladu sa članom 130 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije i članom 7 Statuta ESCB-a i Evropske centralne banke (u daljem tekstu: ECB), prilikom izvrzavanja zadataka, odnosno funkcija utvrđenih ovim zakonom, Ugovorom o Evropskoj uniji, Ugovorom o funkcionisanju Evropske unije i Statutom ESCB-a i ECB, ne smiju tražiti ni prihvatati uputstva od institucija, tijela, agencija i službi Evropske unije, vlada država članica Evropske unije (u daljem tekstu: države članice) i drugih tijela.

Institucije i tijela Evropske unije i vlade država članica dužni su da poštuju princip nezavisnosti Centralne banke i ne smiju vrziti uticaj na članove organa Centralne banke u izvrzavanju njihovih zadataka, odnosno funkcija ni odobravati, poniztavati, ukidati ili na bilo koji drugi način uticati na odluke Centralne banke iz njene nadležnosti.

Odredbe st. 1 i 2 ovog člana ne utiču na ovlaštenja ECB-a u odnosu na Centralnu banku utvrđena Statutom ESCB-a i ECB-a.

Ciljevi Centralne banke

Član 87v

Osnovni cilj Centralne banke je održavanje stabilnosti cijena.

Ne dovodeći u pitanje ostvarivanje cilja iz stava 1 ovog člana, Centralna banka podržava opšte ciljeve ekonomske politike Evropske unije, u cilju doprinošenja ostvarivanju ciljeva Evropske unije utvrđenih u članu 3 Ugovora o Evropskoj uniji.

Centralna banka djeluje u skladu sa načelom otvorene tržišne privrede sa slobodnom konkurencijom, dajući prednost efikasnoj raspodjeli sredstava, u skladu

sa na elima utvr enih lanom 119 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije.

Centralna banka je du0na da djeluje na ostvarivanju ciljeva i izvrzavanju zadataka ESCB-a, u skladu sa Ugovorom o funkcionisanju Evropske unije, Statutom ESCB-a i ECB-a, propisima Evropske unije i ovim zakonom.

Operacije na otvorenom tržištu i kreditni poslovi

Član 87g

Radi ostvarivanja ciljeva i izvrzavanja zadataka ESCB-a, u skladu sa osnovnim principima ECB-a, Centralna banka mo0e da:

- 1) u estvuje na finansijskim tržištima kupovinom i prodajom (promptno i na rok), povratnom kupovinom i prodajom (repo poslovi), kao i davanjem i uzimanjem u zajam potraživanja, utrživih instrumenata (koji glase na valutu Evropske unije ili drugu valutu) i plemenitih metala,
- 2) obavlja kreditne poslove sa kreditnim institucijama i drugim u esnicima na tržištu, uključujući i odobravanje kredita na osnovu odgovarajućeg sredstva obezbjeđenja.

U slučaju hitne, nepredviđene i privremene potrebe za likvidnošću u kreditne institucije, Centralna banka mo0e odobriti solventnoj kreditnoj instituciji kratkoročni kredit, uz odgovarajuća sredstva obezbjeđenja.

Centralna banka mo0e propisati bliže uslove za davanje kredita iz stava 2 ovog člana.

Savjetodavna uloga ECB-a

Član 87d

Predlozi zakona i drugih propisa kojima se uređuju pitanja iz nadležnosti ECB-a, dostavljaju se na mišljenje ECB-u, u skladu sa članom 127 stav 4 i članom 282 stav 5 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije.

Zaštita novčanica i kovanog novca od falsifikovanja

Član 87đ

Zaštitu novčanica i kovanog novca koji glase na euro od falsifikovanja i distribucije, Centralna banka vrši u skladu sa propisima Evropske unije.

U cilju efikasne zaštite novčanica i kovanog novca od falsifikovanja i distribucije u skladu sa propisima Evropske unije, Centralna banka mo0e donijeti propise za njihovo sprovođenje.

Propisi Centralne banke iz stava 2 ovog člana moraju u potpunosti biti usklađeni sa propisima Evropske unije.

Ovlašćenja nad kreditnim institucijama

Član 87e

Centralna banka izdaje i oduzima dozvole za rad kreditnim institucijama, vrši kontrolu njihovog poslovanja, donosi propise i druge akte kojima se uređuje poslovanje i utvrđuju standardi stabilnog i sigurnog poslovanja kreditnih institucija i obavlja druge poslove, u skladu sa propisima Evropske unije i zakonom kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija.

Zabrana kreditiranja javnog sektora

Član 87ž

U skladu sa članom 123 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije, Centralna banka ne smije omogućiti prekoračenje na račun ili bilo koji drugi oblik kreditiranja u korist Vlade, drugih državnih organa i organizacija Crne Gore, jedinica lokalne samouprave u Crnoj Gori, lica čiji je osnivač ili veštinski vlasnik država Crna Gora ili jedinica lokalne samouprave u Crnoj Gori, institucija, organa, tijela ili agencija Evropske unije, centralnih vlada drugih država članica, regionalnih, lokalnih ili drugih tijela javne vlasti u drugim državama članicama, drugih javnopravnih tijela ili javnih preduzeća drugih država članica, i ne smije kupovati dužničke hartije od vrijednosti neposredno od ovih subjekata.

Zabrana kreditiranja javnog sektora iz stava 1 ovog člana, ne odnosi se na izuzetke utvrđene članom 123 stav 2 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije.

Sastav Savjeta

Član 87z

Savjet ima pet članova.

Članovi Savjeta su guverner i četiri viceguvernera.

Guverner predsjedava sjednicama Savjeta.

Članstvo u Generalnom savjetu ECB-a

Član 87i

Guverner Centralne banke je član Generalnog savjeta ECB-a.

Razrješenje

Član 87j

Član Savjeta razrjezava se prije isteka mandata samo ako nastupe okolnosti iz člana 14 stav 2 Statuta ESCB-a i ECB-a.

Guverner koji je razrijezen funkcije ima pravo da razriježenje o razriježenju uputi Sudu pravde Evropske unije, a ostali članovi Savjeta mogu pokrenuti upravni spor.

Dostavljanje tajnih informacija i podataka

Član 87k

Centralna banka može ECB-u i drugim institucijama i tijelima Evropske unije dostavljati informacije i podatke koji predstavljaju tajnu, u skladu sa obavezama utvrđenim Statutom ESCB-a i ECB-a.

Informacije i podaci koji predstavljaju tajnu neće se uiniti dostupnim trećim licima van Centralne banke i pored ispunjenosti uslova iz člana 84 stav 3 ovog zakona, ako bi to bilo u suprotnosti sa obavezama i zadacima Centralne banke u skladu sa odredbama Ugovora o funkcionisanju Evropske unije i Statuta ESCB-a i ECB-a ili ako bi to naruzilo reputaciju ili interese ECB-a i centralnih banaka država članica.

Prikupljanje statističkih podataka

Član 87l

Radi ostvarivanja ciljeva i izvrzavanja zadataka, odnosno funkcija utvrđenih ovim i drugim zakonom, Centralna banka učestvuje u prikupljanju, obradi i objavljivanju statističkih podataka, u skladu sa Statutom ESCB-a i ECB-a.

U izvrzavanju poslova iz stava 1 ovog člana, Centralna banka saraduje sa ECB i drugim institucijama i tijelima Evropske unije, sa nadležnim tijelima država članica i trećih država i sa međunarodnim finansijskim institucijama.

Centralna banka može propisom da utvrdi naročito:

- 1) vrstu statističkih podataka koji nijesu obuhvaćeni stavom 1 ovog člana;
- 2) način dostavljanja podataka Centralnoj banci i jedinstvene obrasce i metode radi ujednačavanja postupka prikupljanja, obrade, ustupanja i objavljivanja obrađenih statističkih podataka;
- 3) lica koja su dužna da statističke podatke dostavljaju Centralnoj banci, i
- 4) mjere i postupke za obezbjeđenje i zaštitu podataka koji predstavljaju tajnu u skladu sa zakonom.

Xb. ČLANSTVO CRNE GORE U EVROPSKOJ MONETARNOJ UNIJI

Zadaci, odnosno funkcije Centralne banke

Član 87lj

Kao dio ESCB Centralna banka, u skladu sa Ugovorom o funkcionisanju Evropske unije i Statutom ESCB-a i ECB-a, obavlja sljedeće osnovne zadatke, odnosno funkcije:

- 1) u estvuje u utvrivanju i sprovođenju monetarne politike Evropske unije;
- 2) izvršava poslove u skladu sa članom 219 Ugovora funkcionisanju Evropske unije;
- 3) drži i upravlja međunarodnim rezervama koje se ne prenesu ECB-u, i
- 4) obezbjeđuje nesmetano funkcionisanje platnog prometa.

Pored zadataka, odnosno funkcija, iz stava 1 ovog člana, Centralna banka obavlja i sljedeće zadatke, odnosno funkcije:

- 1) nadzire održavanje stabilnosti finansijskog sistema kao cjeline i donosi propise i mjere iz ove oblasti;
- 2) donosi propise iz svoje nadležnosti;
- 3) uređuje izdavanje kovanog novca u skladu sa propisima Evropske unije;
- 4) upravlja imovinom iz člana 87 ovog zakona;
- 5) izdaje i oduzima dozvole i odobrenja u skladu sa zakonima kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija, platnih institucija, institucija za elektronski novac i platnih sistema;
- 6) vrši kontrolu poslovanja lica koje je poslovanje uređeno zakonima kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija, platnih institucija, institucija za elektronski novac i kontrola i nadgledanje platnih sistema;
- 7) otvara račune i prima sredstva kreditnih institucija, obavlja platni promet po tim računima i odobrava kredite kreditnim institucijama;
- 8) otvara račune državnih organa i organizacija, stranih kreditnih institucija, centralnih banaka, međunarodnih finansijskih institucija, organizacijama koje doniraju sredstva državnim organima i organizacijama i drugih lica u skladu sa zakonom i drugim propisima i obavlja platni promet po tim računima;
- 9) prikuplja i obrađuje statističke podatke;
- 10) uređuje i unapređuje platni promet;
- 11) djeluje kao platni i/ili fiskalni agent prema određenim međunarodnim finansijskim institucijama i može biti predstavnik Crne Gore u međunarodnim finansijskim institucijama;
- 12) obavlja poslove bankara i fiskalnog agenta za Crnu Goru i obavlja za Crnu Goru i druge zakonom utvrđene poslove, i
- 13) obavlja druge poslove utvrđene ovim i drugim zakonom i posebnim propisima.

Izvršavanje zadataka, odnosno funkcija utvrđenih ovim zakonom, Centralna banka vrši u skladu sa Statutom ESCB-a i ECB-a, i u slučaju neusklađenosti pojedinih odredbi ovog zakona sa Statutom ESCB-a i ECB-a, primjenjuju se odredbe Statuta ESCB-a i ECB-a.

Izdavanje novčanica i kovanog novca koje glase na euro i njihova zaštita od falsifikovanja

Član 87m

Centralna banka može izdavati novčanice koje glase na euro, u skladu sa članom 128 stav 1 Ugovora funkcionisanju Evropske unije i članom 16 Statuta ESCB-a i ECB-a.

Centralna banka može izdavati kovani novac koji glasi na euro u obimu koji odobri ECB.

Centralna banka primjenjuje pravila o denominaciji i tehnici koj specifikaciji kovanog novca, u skladu članom 128 stav 2 Ugovora funkcionisanju Evropske unije.

Centralna banka utvrđuje izgled kovanog novca koji izdaje, u skladu sa propisima Evropske unije.

Poslove zaštite novčanica i kovanog novca koji glase na euro od falsifikovanja i distribucije, Centralna banka vrši u skladu sa propisima Evropske unije.

Radi efikasnog obavljanja poslova zaštite novčanica i kovanog novca koji glase na euro od falsifikovanja i distribucije u skladu sa propisima Evropske unije, Centralna banka može donijeti propise za njihovo sprovođenje.

Akti Centralne banke iz stava 6 ovog člana, moraju u potpunosti biti usklađeni sa propisima Evropske unije.

Učešće u radu međunarodnih monetarnih institucija

Član 87n

Izuzetno od člana 9 ovog zakona, Centralna banka može učestvovati u radu međunarodnih monetarnih institucija samo uz odobrenje ECB-a.

Obavezna rezerva

Član 87nj

Kreditne institucije dužne su da, u skladu sa zahtjevom ECB-a, drže obaveznu rezervu na računima kod ECB-a i/ili Centralne banke, radi ostvarivanja ciljeva monetarne politike.

Način izdvajanja i održavanja obavezne rezerve iz stava 1 ovog člana vrši se u skladu sa propisom ECB.

Ako kreditna institucija ne ispunjava obaveze iz st. 1 i 2 ovog člana, ECB može kreditnoj instituciji odrediti zatezne kamate i/ili izreći drugu odgovarajuću sankciju.

Osnovica za obračun obavezne rezerve i najvizi dopuzteni odnos između obavezne rezerve i njene osnovice, kao i sankcije iz stava 3 ovog člana, utvrđuju se u skladu sa propisom Evropske unije.

Drugi instrumenti monetarne kontrole

Član 87o

Centralna banka može primijeniti druge instrumente monetarne kontrole, u skladu sa uslovima i u granicama utvrđenim članom 20 Statuta ESCB-a i ECB-a.

Propisi za sprovođenje monetarne politike ECB-a

Član 87p

Prilikom ulaska u sprovođenje monetarne politike, Centralna banka je dužna postupati u skladu sa propisima ECB-a.

Centralna banka može donositi propise i druge akte za sprovođenje propisa iz stava 1 ovog člana, uz prethodno mišljenje ECB-a.

Akti Centralne banke iz stava 2 ovog člana, moraju biti u skladu sa propisima ECB-a.

Poslovi sa inostranstvom

Član 87r

Centralna banka, u skladu sa članom 23 Statuta ESCB-a i ECB-a, može:

- 1) uspostaviti odnose sa centralnim bankama i finansijskim institucijama u drugim državama i, ako je to primjereno, sa međunarodnim institucijama;
- 2) kupovati i prodavati, promptno i terminski, oblike imovine u stranoj valuti i plemenite metale;
- 3) držati i upravljati imovinom iz stava 1 i 2 ovog člana, i
- 4) obavljati sve vrste bankarskih transakcija sa trećim državama i međunarodnim institucijama, uključujući i poslove davanja i uzimanja novanih sredstava.

Pod imovinom u stranoj valuti, u smislu stava 1 i 2 ovog člana, smatraju se hartije od vrijednosti i druga imovina u bilo kojoj stranoj valuti ili obračunskoj jedinici, nezavisno od oblika u kojem se drži.

Upis kapitala ECB-a

Član 87s

Centralna banka je dužna da upiše i uplati kapital ECB-a u skladu sa čl. 28 i 29 Statuta ESCB-a i ECB-a.

Prenos dijela međunarodnih rezervi

Član 87t

Centralna banka je dužna ECB-u prenijeti dio međunarodnih rezervi, u skladu sa članom 30 Statuta ESCB-a i ECB-a.

Centralna banka može, ako joj ECB povjeri na upravljanje, u ime i za račun ECB-a, upravljati dijelom međunarodnih rezervi iz stava 1 ovog člana, u skladu sa smjernicama ECB-a.

Upravljanje imovinom

Član 87c

Centralna banka upravlja dijelom međunarodnih rezervi koje se ne prenesu ECB-u i drugom imovinom zatečenom u bilansu Centralne banke na dan pristupanja Crne Gore Evropskoj monetarnoj uniji.

Imovinom iz stava 1 ovog člana, Centralna banka upravlja u skladu sa svojim smjernicama, rukovodeći se na temelju likvidnosti i sigurnosti.

Izvršavanje transakcija u okviru upravljanja međunarodnim rezervama iz stava 1 ovog člana, iznad iznosa utvrđenog smjernicama ECB-a i izvršavanje transakcija sa operativnim deviznim sredstvima Crne Gore iznad iznosa utvrđenog smjernicama ECB-a, Centralna banka može da vrši uz prethodno odobrenje ECB-a.

Izuzetno od stava 3 ovog člana, odobrenje ECB-a nije potrebno u slučaju izvršavanja transakcije koja proizlazi iz ispunjavanja obaveza prema međunarodnim institucijama.

Centralna banka može, ako joj ECB povjeri na upravljanje, u ime i za račun ECB-a, upravljati i prenesenim dijelom međunarodnih rezervi iz člana 87f ovog zakona, u skladu sa smjernicama ECB-a.

Platni promet

Član 87u

Centralna banka je dužna da obezbijedi uslove za sigurno i efikasno funkcionisanje platnog prometa u okviru i van Evropske unije, u skladu sa propisima ECB-a i propisima drugih nadležnih tijela Evropske unije.

Centralna banka može donijeti propise i druge akte za sprovođenje propisa iz stava 1 ovog člana.

Propisi i drugi akti iz stava 2 ovog člana, moraju u potpunosti biti usklađeni sa propisima ECB-a i propisima drugih nadležnih tijela Evropske unije.

Nadležnosti Savjeta

Član 87f

Savjet:

- 1) donosi propise i druge akte za ostvarivanje ciljeva i izvršavanje zadataka, odnosno funkcija Centralne banke na osnovu ovlaštenja utvrđenih ovim i drugim zakonom, Statutom ESCB-a i ECB-a i drugim propisima Evropske unije;

- 2) donosi propise kojima se uređuje izdavanje kovanog novca, ako je Centralna banka za to ovlaštena u skladu sa Statutom ESCB-a i ECB-a i drugim propisima Evropske unije;
- 3) odlučuje o članstvu i ulogu u radu Centralne banke u međunarodnim institucijama;
- 4) odlučuje o članstvu Centralne banke u međunarodnim monetarnim institucijama, uz odobrenje ECB-a;
- 5) donosi Statut Centralne banke;
- 6) odlučuje o izdavanju i oduzimanju dozvole i odobrenja za rad kreditne institucije, u skladu sa propisima kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija;
- 7) daje odobrenje za pripajanje kreditnim institucijama i za sticanje akcija kreditnih institucija u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija, ako izdavanje tog odobrenja nije u nadležnosti tijela Evropske unije;
- 8) odlučuje o izdavanju i oduzimanju odobrenja za pružanje platnih usluga platnoj instituciji, u skladu sa propisima kojima se uređuje poslovanje platnih institucija;
- 9) odlučuje o izdavanju i oduzimanju odobrenja za izdavanje elektronskog novca instituciji za elektronski novac, u skladu sa propisima kojima se uređuje poslovanje institucija za elektronski novac;
- 10) odlučuje o izdavanju i oduzimanju dozvola za rad platnih sistema, u skladu sa propisima kojima se uređuje osnivanje i rad platnih sistema;
- 11) odlučuje o uvođenju zaštitnih i drugih mjera radi održavanja stabilnosti finansijskog sistema kao cjeline;
- 12) usvaja izvještaje koji se dostavljaju Skupštini i Vladi;
- 13) donosi finansijski plan i finansijske izvještaje Centralne banke;
- 14) utvrđuje tarifu po kojoj se obračunavaju naknade za vršenje usluga koje obavlja Centralna banka;
- 15) donosi i druge akte na predlog guvernera i viceguvernera;
- 16) obavlja i druge poslove utvrđene ovim i drugim zakonom i Statutom Centralne banke.

Članstvo u Upravnom savjetu ECB-a

Član 87h

Guverner je član Upravnog savjeta ECB-a.

Finansijski rezultat i raspodjela dobiti

Član 87 c

Finansijski rezultat - dobit ili gubitak Centralne banke utvrđuje se za svaku finansijsku godinu, kao razlika između prihoda i rashoda koje Centralna banka ostvaruje u izvršavanju svojih zadataka, odnosno funkcija.

Dio dobiti u visini od 50% dobiti utvrđene u skladu sa stavom 1 ovog člana raspoređuje se u opće rezerve.

Dio dobiti se može rasporediti u specijalne rezerve, u visini koju utvrdi Savjet, a najviše do 10% dobiti utvrđene u skladu sa stavom 1 ovog člana.

Preostali iznos dobiti čini prihod budžeta Crne Gore.

Finansijski izvještaji i izbor revizora

Član 87č

Centralna banka sačinjava i objavljuje finansijske izvještaje u skladu sa zahtjevima unovodstvenim standardima, pravilima i uputstvima ECB-a.

U godišnje finansijske izvještaje Centralne banke uključuje se i dio monetarnih prihoda ESCB-a i ECB-a nastalih prilikom sprovođenja zajedničke monetarne politike, a koje utvrdi ECB u skladu sa Statutom ESCB-a i ECB-a.

Reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Centralne banke vrši nezavisni spoljni revizor.

Odluka o izboru nezavisnog spoljnog revizora finansijskih izvještaja Centralne banke donosi se u skladu sa članom 27 stav 1 Statuta ESCB-a i ECB-a.

Smjernice i sankcije ECB-a

Član 87dž

Centralna banka može, za pitanja iz okvira nadležnosti ECB-a koja su uređena smjernicama ECB-a, donijeti propise za njihovo sprovođenje, uz prethodno odobrenje ECB-a.

Centralna banka primjenjuje sistem sankcija ECB.

Centralna banka učestvuje u postupku izricanja sankcija ECB-a, u skladu sa propisima ECB-a i drugim propisima nadležnih tijela Evropske unije.

Odredbe ovog zakona kojima se uređuju prekrzaji, ne primjenjuju se u slučajevima kada radnje kojima se vrši prekrzaj sankcionize ECB-a.

Član 59

Član 88 mijenja se i glasi:

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000 eura do 20.000 eura kazni se se za prekrzaj kreditna institucija, ako:

- 1) nepravilno obračunava, izdvaja i/ili održava obaveznu rezervu (član 18 stav 3);
- 2) ne dostavi propisane podatke, informacije ili izvještaje Centralnoj banci u utvrđenom roku (član 29 stav 2).

Za prekrzaj iz stava 1 ovog člana kazni se i odgovorno lice u kreditnoj instituciji novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 2.000 eura.‰

Član 60

Poslije člana 91 dodaje se novi član koji glasi:

„ Rok za usklađivanje propisa

Član 91a

Centralna banka će uskladiti propise i opzete akte sa ovim zakonom u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donoženja propisa i akata iz stava 1 ovog člana primjenjiva će se propisi i akti koji su donijeti na osnovu Zakona o Centralnoj banci Crne Gore (Službeni list CG br. 40/10 i 6/13).

Član 61

Poslije člana 93 dodaju se tri nova člana, koji glase:

„Status članova Savjeta Centralne banke

Član 93a

Viceguverner za kontrolu bankarskog sistema i viceguverner za finansijsku stabilnost i platni promet, imenovani do stupanja na snagu ovog zakona, nastavljaju da obavljaju funkciju viceguvernera, do isteka mandata.

Viceguverneri iz stava 1 ovog člana, do donoženja odluke o prenosu pojedinih poslova na viceguvernera u skladu sa članom 45 stav 7 ovog zakona, nastavljaju da obavljaju poslove koje su obavljali do stupanja na snagu ovog zakona.

Guverner će predlog za imenovanje jednog viceguvernera iz člana 46 stav 2 ovog zakona podnijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Status članova Savjeta Centralne banke od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji

Član 93b

Guverner i viceguverneri koji na dan pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji obavljaju funkciju guvernera, odnosno viceguvernera nastavljaju da obavljaju svoje dužnosti do isteka mandata.

Od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, prestaje mandat članovima Savjeta koji nijesu zaposleni u Centralnoj banci, imenovani u skladu sa članom 50 stav 2 ovog zakona.

Guverner će predlog za imenovanje jednog viceguvernera iz člana 87z stav 2 ovog zakona podnijeti najkasnije 30 dana prije pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Odložena primjena

Član 93c

Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, o raspolaganju imovinom iz člana 6 ovog zakona iznad vrijednosti od 150.000.000 EUR, na predlog Centralne banke, odlučuje Skupština Crne Gore.

Odredbe čl. 87a do 87l ovog zakona primjenjive se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Odredbe čl. 87lj do 87d0 ovog zakona, primjenjive se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj monetarnoj uniji.

Član 62

Poslije člana 94 dodaju se dva nova člana koja glase:

„Prestanak važenja odredaba ovog zakona danom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, odnosno Evropskoj monetarnoj uniji

Član 94a

Danom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji prestaju da važe odredbe čl. 4, 7, 15, 16, 28, 35 i 43, član 44 stav 4, član 46, član 50 stav 2, čl. 53, 56, 60, 75 i član 88 stav 1 tačka 4 ovog zakona.

Danom pristupanja Crne Gore Evropskoj monetarnoj uniji prestaju da važe odredbe člana 5 stav 1, čl. 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23 i 24, član 44 stav 2, član 45 stav 2 tačka 4 i 5, član 65 stav 2, čl. 66, 67, 68 i 69, član 71 stav 4, član 76 i član 88 stav 1 tačka 1 ovog zakona.

Prestanak važenja odredbe zakona

Član 94b

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi odredba člana 4 stav 3 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji ("Službeni list RCG", br. 28/04, 27/06 i 78/06 i "Službeni list CG", br. 17/07 i 31/14).

Član 63

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu Crne Gore.

O B R A Z L O Ź E N J E

1. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 16 i članka 5 Ustava Crne Gore, kojima je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju druga pitanja od interesa za Crnu Goru.

2. RAZLOZI ZA DONOŠENJE OVOG ZAKONA

Zakonom o Centralnoj banci Crne Gore (Službeni list RCG br. 52/00 i 47/01) osnovana je, u novembru 2000. godine, Centralna banka Crne Gore, kao samostalna organizacija Republike Crne Gore, jedina odgovorna za monetarnu politiku, uspostavljanje i održavanje zdravog bankarskog sistema i efikasnog platnog prometa i nezavisna u okviru ovlaštenja utvrđenih tim zakonom.

Već ovim zakonom uspostavljeni su principi uređenja položaja u ostvarenju funkcija Centralne banke – pravni subjektivitet, nezavisnost, samostalnost, zabrana direktnog kreditiranja javnog sektora, obaveza podnošenja Skupštini Crne Gore godišnjeg izvještaja o radu i dostavljanje godišnjih finansijskih izvještaja na uvid Skupštini Crne Gore i nezavisna spoljna revizija godišnjih računa, ime su i prihvaćeni opšti principi uređenja položaja u ostvarivanju funkcija Evropskog sistema centralnih banaka i Evropske centralne banke, utvrđeni, tada važećim, Ugovorom o Evropskoj Zajednici i Protokolom broj 18 o Statutu Evropskog sistema centralnih banaka i Evropske centralne banke.

Nakon donošenja ovog zakona, u oktobru 2007. godine, proglašen je Ustav Crne Gore ("Sl. list Crne Gore", broj 01/07), kojim je članom 143 utvrđen status, nove funkcije, novi ciljevi i nova organizacija Centralne banke Crne Gore.

Takođe, u oktobru 2007. godine zaključen je i Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Crne Gore Evropskoj uniji, kojim je Crna Gora preuzela obavezu da svoje zakonodavstvo uskladi sa pravnom tekovinom Evropske unije (EU).

Radi usklađivanja statusa i poslovanja Centralne banke sa Ustavom Crne Gore i pravnom tekovinom EU, u julu 2010. godine donijet je novi Zakon o Centralnoj banci Crne Gore (Službeni list RCG broj 40/10). Ovim zakonom su status i poslovanje Centralne banke u potpunosti usklađeni sa Ustavom Crne Gore, a sa relevantnim propisima EU usklađeni su u visokom stepenu, i to sa:

- odredbama Ugovora o funkcionisanju Evropske unije - (Dio III, Glava VIII: »Ekonomska i monetarna politika«, čl. 119 i 123 i čl. 127 do 133. i Dio VI, Glava 1, Poglavlje I, Odsjek VI, čl. 282 do 284), i
- Protokolom broj 4 o Statutu Evropskog sistema centralnih banaka i Evropske centralne banke.

Nakon što je u junu 2012. godine Crna Gora dobila status kandidata za pristupanje EU, otpočele su aktivnosti analitičkog pregleda (skrininga) za svako od poglavlja.

Položaj i poslovanje Centralne banke Crne Gore obuhvaćeno je Poglavljem 17. . „Ekonomska i monetarna politika“ Vlada Crne Gore je, na sjednici održanoj 14.12.2012. godine, donijela Odluku o obrazovanju Radne grupe za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko Poglavlje 17. . „Ekonomska i monetarna unija“

Eksplanatorni skrining za Poglavlje 17. . „Ekonomska i monetarna politika“ održan je 10. i 11. januara 2013. godine, a bilateralni 25. i 26. februara 2013. godine. U pripremi bilateralnog skrininga, predstavnicima Evropske komisije dostavljena je Transpoziciona tabela usklađenosti važećeg Zakona o Centralnoj banci Crne Gore, koja je potvrdila visok stepen usklađenosti ovog zakona sa relevantnim propisima EU.

Nakon navedenih sastanaka, Evropska komisija je 7. maja 2014. godine objavila Izvještaj o analitičkom pregledu usklađenosti zakonodavstva Crne Gore za Poglavlje 17. „Ekonomska i monetarna politika“ (u daljem tekstu: Izvještaj o skriningu).

U Izvjeztaju o skriningu Evropska komisija je detaljno ukazala na neusklađenosti crnogorskog zakonodavstva za pravnom tekovinom EU, odnosno Evropske monetarne unije (EMU), a posebno je i detaljno ukazano na odredbe važećeg Zakona o Centralnoj banci Crne Gore koje treba izmijeniti i/ili dopuniti radi postizanja potpune usklađenosti u navedenom smislu. Takođe, Evropska komisija je određene preporuke dala i kroz procjenu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci Crne Gore, datu u svom mišljenju od 15.04.2016. godine (u daljem tekstu: Mišljenje EK).

Pored toga, određene izmjene i dopune Zakona o Centralnoj banci Crne Gore neophodno je izvršiti radi njegovog usklađivanja sa drugim zakonima i radi preciziranja određenih pitanja za koje je praksa u njegovoj primjeni ukazala na tu potrebu.

Saglasno navedenom, predloženim zakonom vrze se izmjene i dopune važećeg Zakona o Centralnoj banci Crne Gore po dva osnova, i to:

- 1) radi njegovog potpunog usklađivanja sa pravnom tekovinom EU, a u skladu sa preporukama Evropske komisije iz Izvjeztaja o skriningu i Mišljenja EK, i
- 2) ostale potrebne izmjene i dopune - radi usklađivanja ovog zakona sa drugim zakonima i unoženjem rješenja koje je praksa u njegovoj primjeni utvrdila kao potrebu.

3. USAGLAŠENOST SA PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Odredbe ovog zakona usklađene su u potpunosti sa relevantnim odredbama Ugovora o funkcionisanju Evropske unije (u daljem tekstu: UEFU) - (Dio III, Glava VIII: »Ekonomska i monetarna politika«, l. 119 i 123 i l. 127 do 133. i Dio VI, Glava 1, Poglavlje I, Odsjek VI, l. 282 do 284) i Protokolom broj 4 o Statutu Evropskog sistema centralnih banaka i Evropske centralne banke (u daljem tekstu: Statut ESCB i ECB).

Usklađenost pojedinih predloženih rješenja sa relevantnim odredbama navedenih akata EU bliže je navedena u dijelu: »Obrazloženje osnovnih pravnih instituta«.

4. OBRAZLOŽENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

U članu 1 Predloga zakona predloženo se brisanje oznake izrazom unijet je novi član 10a kojim se definiše kreditna institucija.

U članu 2 Predloga zakona se, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, u stavu 3 člana 3 Zakona termin »Centralni registar Privrednog suda« zamjenjuje terminom »Centralni registar privrednih subjekata«.

U članu 3 Predloga zakona predloženo se da se u članu 6 stav 2 Zakona briše. Ovom izmjenom implementira se preporuka 3.1. iz Izvještaja o skriningu, koja glasi:

»Institucionalna nezavisnost Centralne banke

3.1. *Preporuka iz Izvještaja o skriningu:* Član 6 stav 2 Zakona o CBCG omogućava CBCG da samostalno stiče, upravlja, koristi i raspolaže državnom imovinom za izvršavanje funkcija utvrđenih Zakonom o CBCG, ali daje pravo Skupštini Crne Gore da odluči o raspolaganju imovinom čija vrijednost prelazi 150 miliona eura. Ovaj član treba izmijeniti i omogućiti CBCG da nezavisno raspolaže svojom imovinom.

U članu 4 Predloga zakona predloženo se dopuna člana 7 Zakona. Ovom izmjenom implementira se preporuka 3.5. iz Izvještaja o skriningu, koja glasi:

»Institucionalna nezavisnost Centralne banke

3.5. *Preporuka iz Izvještaja o skriningu:* Zakon o CBCG ne uključuje zabranu tijelima, izuzev nezavisnih sudova, da na pravnoj osnovi cenzurizuju odluke vezane za obavljanje zadataka CBCG koji se odnose na ESCB. Takvu odredbu treba uključiti u zakonodavstvo.

U članu 5 Predloga zakona predloženo se dopuna člana 8 Zakona. Ovom izmjenom implementira se preporuka 1.2. iz Mizljenja EK, koja glasi:

»1.2 *Preporuka iz Mišljenja EK*: Iako dijalog između u centralne banke sa trećim licima nije zabranjen, treba osigurati da taj dijalog bude takav da Vlada ne bi trebala da bude u poziciji da utiče na Centralnu banku kada Centralna banka donosi odluke za koje je njena nezavisnost zaštićena Ugovorom. Stoga Zakon o CBCG treba izmijeniti i dopuniti kako bi se isključe ili nesporazumi u pogledu ovog pitanja. »

U članu 6 Predloga zakona predložene se izmjena člana 10 Zakona, radi usklađivanja sa Zakonom o državnom preduzeću i preduzećima državnih organa (Službeni list CG broj 53/16).

U članu 7 Predloga zakona predložene se unosenje novog člana 10a Zakona, radi uvođenja definicije kreditne institucije, a time i usklađivanja sa direktivama EU koje se implementiraju u okviru finansijskih usluga.

U članu 8 Predloga zakona predložene se izmjena člana 13 Zakona. Ovom izmjenom implementira se preporuka 3.2. iz Izvještaja o skriningu, koja glasi:

»Institucionalna nezavisnost Centralne banke

3.2. Preporuka iz Izvještaja o skriningu: Kada su upitanju rezerve Centralne banke, CBCG može, na osnovu člana 13 stav 3 Zakona o CBCG, samo nakon konsultacija sa Vladom, formirati specijalne rezerve koje se koriste za pokrivenje određenih konkretnih troškova u poslovanju. U cilju zaštite nezavisnosti CBCG, sve zakonske obaveze NCB da unaprijed konsultuju trećea lica treba eliminisati. »

U članu 9 Predloga zakona predložene se izmjene i dopune člana 14 Zakona, radi usklađivanja sa nadležnostima Centralne banke utvrđenim Zakonom o platnom prometu koja je primjena otpočela 09.01.2015. godine, kao i sa Nacrtom zakona o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima.

U čl. 10 i 11 Predloga zakona predložene se izmjena člana 16 Zakona i brisanje člana 17 Zakona. Ovim izmjenama implementira se preporuka 3.3. iz Izvještaja o skriningu, koja glasi:

»Institucionalna nezavisnost Centralne banke

3.3. Preporuka iz Izvještaja o skriningu: Zakon o CBCG i Odluka CBCG o odobravanju finansijske pomoći u krajnjoj instanci definiraju pravila o posebnom instrumentu monetarne politike koji omogućavaju CBCG da bankama odobrava hitnu pomoć za likvidnost, ali ne prave preciznu razliku između u ovom instrumentu i mogućnosti Vlade Crne Gore da pruži finansijsku pomoć i djeluje kao zajmodavac u krajnjoj instanci. Odsustvo jasnog razgraničenja nadležnosti može dovesti CBCG u situaciju da bude pod pritiskom preuzimanja obaveza Vlade. To nije u skladu sa zabranom davanja/primanja uputstava i takođe nije u skladu sa zabranom monetarnog finansiranja. Crna Gora treba da u svom zakonodavstvu napravi jasnu razliku između u hitne pomoći bankama za likvidnost koju daje CBCG i funkcije Vlade da pruži finansijsku likvidnost i djeluje kao zajmodavac u krajnjoj instanci. »

U članu 12 Predloga zakona izvršeno je preciziranje člana 18 Zakona kojim se uređuje obavezna rezerva banaka, a radi izbjegavanja nejasnoća i teškoća u primjeni ove norme.

Odredbama čl. 13, 14 i 15 Predloga zakona predložene se preciziranje odredbi čl. 20, 21 i 22 Zakona koje se odnose na upravljanje međunarodnim rezervama i otvaranje računa u inostranstvu i obavljanje drugih poslova u inostranstvu, na način koji je zastupljen u međunarodnoj praksi nakon izbijanja svjetske globalne finansijske krize.

U članu 16 Predloga zakona predložene se zamjena dosadaznjih pojmova "banke i finansijske institucije" pojmom "kreditna institucija", radi usklađivanja sa relevantnim propisima EU. Ista terminološka izmjena izvršena je i drugim članovima Predloga zakona (čl. 12, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 45, 47).

U članu 17 Predloga zakona predložene se u članu 25 Zakona prozirivanje kruga lica koja su dužna da Centralnoj banci dostavljaju sumnjive primjerke novčanica i kovanog novca - na kreditne institucije i sve druge rukovaoce novčanica i kovanim novcem, sa krajnjim ciljem zaštite od falsifikovanja novca koji je sredstvo plaćanja u Crnoj Gori.

Članom 18 Predloga zakona predložene se dopuna u članu 27 Zakona utvrđivanjem mogućnosti da Centralna banka svojim propisom propiše bliže uslove reprodukcije, dizajniranja i distribucije predmeta koji svojim izgledom liče na novčanice, kovani novac, čekove, hartije od vrijednosti i platne kartice koji su u optjecaju u Crnoj Gori.

U članu 20 Predloga zakona izvršeno je preciziranje člana 29 Zakona kojim se uređuje dostavljanje podataka, informacija i izvještaja Centralnoj banci od strane kreditnih institucija i propisana obaveza kreditnih institucija da te podatke, informacije ili izvještaje dostavljaju u utvrđenom roku.

Čl. 23 i 25 Predloga zakona predložene se preciziranje čl. 32 i 34 Zakona, radi njihovog usklađivanja sa Zakonom o platnom prometu.

Članom 26 Predloga zakona predložene se preciziranje člana 35 Zakona, koji se odnosi na prikupljanje i statističku obradu podataka i informacija pribavljenih od državnih organa i organizacija, kreditnih institucija i drugih institucija koje pružaju finansijske usluge, privrednih društava, pravnih lica, preduzetnika i drugih lica, radi obezbjeđivanja adekvatnijeg pravnog okvira u kome će Centralna banka izvršavati svoje nadležnosti kao proizvođač statistike i svoje obaveze izvještavanja prema Evropskoj centralnoj banci.

Članom 28 Predloga zakona predložene se izmjena člana 37 Zakona, odnosno predložene se prozirivanje kruga lica koja bi bila dužna da Centralnoj banci dostavljaju podatke i informacije za vođenje Kreditnog registra.

Tako e, odredbama ovog lana se stvaraju pravne pretpostavke da Centralna banka moe uspostaviti i voditi i druge registre i formirati baze podataka, radi ostvarivanja ciljeva i izvrzavanja funkcija utvr enih ovim i drugim zakonom.

lanom 29 Predloga zakona predlae se u lanu 39 stav 1 Zakona promjena roka u kome Centralna banka podnosi Skupztini izvjeztaj o svom radu, sa 30. aprila na 30. jun teku e godine za prethodnu godinu, da bi se obezbijedilo da se u navedeni izvjeztaj unesu kona ni pokazatelji o poslovanju banaka, jer su banke duone da Centralnoj banci dostave godiznje finansijske izvjeztaje sa izvjeztajem i mizljenjem spoljnjeg revizora do kraja maja teku e godine za prethodnu godinu. Ovim lanom predlae se i da se brize dosadaznje rjezenje iz lana 39 stav 2 Zakona po kome je godiznji izvjeztaj o radu Centralne banke sadrao i opis i objaznjenje politike Centralne banke koja e se sprovesti tokom naredne godine. Na ovaj na in se implementira preporuka 1.3. iz Mizljenja EK, koja glasi:
»1.3. *Preporuka iz Mišljenja EK:* Godiznji izvjeztaj - lan 39 Zakona o CBCG: Ova odredba predvi a obavezu CBCG da opize i objasni svoje politike koje s e se primjenjivati tokom sljede e godine. Postojanje takve obavezuju e progresivne odredbe bi moglo imati uticaj na nezavisnost CBCG. Ovaj nedostatak bi trebalo da bude uklonjen.»

U lanu 30 Predloga zakona predlae se izmjena lana 41 stav 3 Zakona, kojom se obezbjeuje da Centralna banka pla a kamatu na deponovana sredstva dravnih organa i organizacija najvize po stopama preovla uju im na triztu u Crnoj Gori, a ne, kako je sada propisano, najmanje po stopama preovla uju im na triztu u Crnoj Gori. Ovom izmjenom implementira se preporuka 6.2. iz Izvjeztaja o skriningu, koja glasi:

ŠZabrana monetarnog finansiranja

6.2. *Preporuka iz Izvještaja o skriningu:* "CBCG moe djelovati kao fiskalni agent Vlade pri pružanju finansijske pomo i. Ovo je u skladu s pravom EU i zabranom monetarnog finansiranja, kao zto lanovi 41 i 42 Zakona o CBCG i propisuju funkciju fiskalnog agenta. Me utim, Zakon o CBCG treba da obezbijedi da stopa naknade za depozite/bilanse teku eg ra una dravnih tijela i organizacija bude na ili ispod nivoa stopa koje preovla uju na triztu. Plaanje kamata iznad stopa koje preovla uju na triztu u Crnoj Gori dozvoljeno je lanom 41 Zakona o CBCG i u suprotnosti je sa zabranom monetarnog finansiranja.+

lanom 31 Predloga zakona predlae se dopuna lana 43 vaee eg zakona, u cilju pojaznjenja da se zabrana finansiranja javnog sektora u dijelu koji se odnosi na kupovinu duonih hartija od vrijednosti koje izdaju subjekti javnog sektora odnosi samo na kupovinu ovih hartija na primarnom triztu, dok je kupovina ovih hartija na sekundarnom triztu slobodna.

U l. 32 i 33 Predloga zakona predlaou se izmjene i dopune lana 44 i 45 Zakona, radi usklaivanja nadleonosti Savjeta Centralne banke i guvernera Centralne banke sa Zakonom o platnom prometu i Nacrtom zakona o

finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima.

Članom 34 Predloga zakona predlaže se izmjenjati član 46 Zakona, odnosno promjena sastava Savjeta Centralne banke na način da se predlaže povećanje broja viceguvernera sa dva na tri, iz razloga što je usklađivanje zakonodavstva sa pravom EU iz ove oblasti, već u ovoj fazi pristupnih pregovora, nametnuti Centralnoj banci znatno veći broj nadležnosti i obaveza, prije izvršavanje zahtijeva obezbjeđivanje različitih linija odgovornosti, te, stoga, i veći broj viceguvernera. Tako se sada predlaže da Savjet ima osam članova, i to guvernera, tri viceguvernera i četiri člana koji nijesu zaposleni u Centralnoj banci. Iz istih razloga se članom 35 Predloga zakona predlaže brisanje odredbi čl. 47 i 48 Zakona, kojima je do sada bio uređen djelokrug rada viceguvernera, da bi se guverneru ostavilo da utvrdi djelokrug rada pojedinih viceguvernera, a u cilju obezbjeđivanja zbog veće efikasnosti u radu i razdvajanja određenih poslova na način koji je to zahtijevati implementacija pravne tekovine EU.

Pored predloga promjene sastava Savjeta, odredbama čl. 36 i 37 Predloga zakona predlaže se izmjena čl. 49 i 50 Zakona, u cilju posebnog regulisanja imenovanja i trajanja mandata guvernera od imenovanja i trajanja mandata viceguvernera i ostalih članovima Savjeta, radi usklađivanja sa rješenjima iz Statuta ESCB i ECB.

Članom 38 Predloga zakona predlaže se unozenje novog člana 50a Zakona, radi uređivanja određenih pitanja vezanih za istek mandata članova Savjeta koja do sada nisu bila uređena. U tom smislu predlaže se da Savjet obavještava Predsjednika Crne Gore o isteku mandata guvernera, odnosno Skupštinu o isteku mandata viceguvernera i članova Savjeta koji nijesu zaposleni u Centralnoj banci, najkasnije 60 dana prije isteka njihovog mandata.

Polazeći od značajne funkcija i poslova koje obavlja Centralna banka, članom 39 Predloga zakona predlaže se izmjena člana 51 Zakona, unozenjem dopunskog uslova za imenovanje guvernera i viceguvernera (najmanje 10 godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u oblasti ekonomije, bankarstva, finansija ili prava). Tako je, u skladu sa zastupljenom međunarodnom praksom, predlaže se i stroži uslov za imenovanje člana Savjeta, tako da član Savjeta uopšte ne može biti vlasnik akcija ili udjela kreditne institucije i drugih pravnih lica prije poslovanje kontrolize Centralna banka, niti vlasnik akcija ili udjela društava za reviziju, a ne, kao do sada, samo manje od 5%.

Članom 40 Predloga zakona vrši se izmijeniti član 52 Zakona radi usklađivanja sa Zakonom o sprječavanju korupcije, na način da se iz ovog zakona eliminiše obaveza članova Savjeta da izvještaj o prihodima i imovini podnose u skladu sa ovim zakonom, a ostaje njihova obaveza da ovaj izvještaj podnose Agenciji za sprječavanje korupcije, u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije.

U članu 41 Predloga zakona predložena se izmjena člana 53 Zakona, kojom se propisuje da se član Savjeta razrješava prije isteka mandata samo ukoliko vize ne ispunjava uslove neophodne za obavljanje funkcije, ili u inozemstvu ozbiljan propust u obavljanju funkcije. Na ovaj način implementira se preporuka 4.3 iz Izvještaja o skriningu, koja glasi:

»Personalna nezavisnost Centralne banke

4.3. Preporuka iz Izvještaja o skriningu: Zakon o CBBG pruža osnov za razrješavanje članova tijela koja donose odluke u Centralnoj banci. U slučajevima gdje nacionalni zakon navodi niz posebnih razloga za razrješavanje, Komisija preporučuje, iz razloga pravne sigurnosti, izričito pozivanje na član 14.2 Statuta ESCB i ECB ili izričito navođenje ozbiljnog propusta kao glavnog razloga za razrješavanje, jer drugi navedeni razlozi mogu samo biti specifikacija istog.

U članu 42 Predloga zakona predložena se izmjena člana 54 Zakona, kojom se u odnosu na važeći član zakona, termin razrješavanje zamjenjuje terminom prestanak funkcije jer se za razrješavanje utvrđuje da se može izvršiti samo na osnovu razloga iz člana 14.2 Statuta ESCB i ECB.

U članu 43 Predloga zakona predložena se izmjena člana 56 Zakona, radi preciziranja da članovi Savjeta mogu protiv odluke o razrješavanju pokrenuti upravni spor. Na ovaj način implementira se preporuka 4.1 iz Izvještaja o skriningu, koja glasi:

»Personalna nezavisnost Centralne banke

4.1. Preporuka iz Izvještaja o skriningu: Zakon o CBBG u članu 56 ne sadrži odredbe pred kojim se sudom ostvaruje zaštita, već se on odnosi samo na nadležni sud.

U članu 44 Predloga zakona predložena se izmjena člana 57 Zakona, odredbom da mandat člana Savjeta koji se imenuje na mjesto člana Savjeta kome je prestala funkcija prije isteka mandata traje šest godina, a ne, kao do sada, samo do isteka mandata člana kojeg zamjenjuje. Na ovaj način implementira se preporuka 4.2 iz Izvještaja o skriningu, koja glasi:

»Personalna nezavisnost Centralne banke

4.2. Preporuka iz Izvještaja o skriningu: U skladu sa članom 57 Zakona o CBBG, mandat člana Savjeta koji se imenuje na mjesto člana Savjeta kome je prestala funkcija prije isteka mandata, traje do isteka mandata člana Savjeta kojeg zamjenjuje. Ova odredba nije u skladu sa članom 14.2 Statuta ESCB i ECB. Kako bi se zaštitila lična nezavisnost novog člana Savjeta Centralne banke, njemu/njoj takođe treba dati pun mandat u trajanju od šest godina.

U članu 46 Predloga zakona predložena se izmjena člana 62 Zakona, na koji se predloženo da sjednicama Savjeta ne mogu prisustvovati predstavnici državnih organa i organizacija koje bi prisustvovanje sjednici Savjeta moglo narušiti nezavisnost Centralne banke utvrđenu ovim zakonom. Na ovaj način implementira se preporuka 3.4. iz Izvještaja o skriningu, koja glasi:

»Institucionalna nezavisnost Centralne banke

3.4. *Preporuka iz Izvještaja o skriningu:* Na osnovu člana 62 stav 2 Zakona o CBCG, sjednicama Savjeta osim članova Savjeta Centralne banke mogu, po pozivu, prisustvovati druga lica, bez prava glasa. Ovaj član treba izmijeniti kako se ne bi dozvolilo članovima vlade ili bilo koje organizacije pomenute u članu 7 Zakona o CBCG da prisustvuju sjednicama Savjeta, čak i bez prava glasa.

Članom 48 Predloga zakona predložena se izmjena člana 69 stav 1 Zakona, u dijelu koji se odnosi na raspodjelu dobiti Centralne banke. Predloženom izmjenom obezbjeđuje se povećanje sredstava Centralne banke za obavljanje operacija na otvorenom tržištu i kreditnih poslova.

Članom 49 Predloga zakona predložena se dopuna člana 70 stav 5 Zakona, na način što se precizira da Vlada prenosi Centralnoj banci nedostajući iznos u likvidnim dužnicima hartijama od vrijednosti samo pod uslovom da njihov emitent nije Crna Gora. Na ovaj način se obezbjeđuje potpuna primjena principa zabrane finansiranja javnog sektora.

Članom 50 Predloga zakona predložena se u članu 71 stav 5 Zakona promjena roka u kome je Centralna banka dužna da usvoji svoje godišnje finansijske izvještaje, sa 30. aprila na 30. jun tekuće godine za prethodnu godinu. Ova promjena se predložila radi usklađivanja sa promjenom predloženom u članu 29 Predloga zakona u kome je predloženo da Centralna banka podnosi Skupštini izvještaj o svom radu do 30. juna tekuće godine za prethodnu godinu.

Članom 51 Predloga zakona predložene se izmjene člana 74 Zakona, kojima se predložilo da se na način vršenja interne revizije i izvještavanja ubuduće odredi podzakonskim aktom, a ne zakonom kao do sada. Naime, imajući u vidu da interna revizija u svom radu primjenjuje međunarodne standarde za profesionalnu praksu interne revizije, koji detaljno propisuju rad interne revizije i koji su podložni periodičnom preispitivanju i revidiranju, ocijenjeno je cjelishodnijim da na način vršenja interne revizije ne treba uređivati Zakonom o Centralnoj banci Crne Gore, već podzakonskim aktom na osnovu ovog zakona, kako bi se izbjegla potreba za izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci Crne Gore u slučaju novina i izmjena i dopuna u međunarodnim standardima iz ove oblasti.

Članom 52 Predloga zakona predložene se izmjene člana 76 Zakona, u cilju preciziranja pojma međunarodno priznati nezavisni spoljni revizor koji se koristi u važećem zakonu, a koji je izazivao probleme u praksi.

Članom 53 Predloga zakona predloženo unozenje novog člana 76a Zakona, kojim se jasno precizira da ostvarivanje ciljeva i izvršavanje funkcija Centralne banke ne mogu biti predmet revizije Državne revizorske institucije i da reviziju akata i radnji Centralne banke koji nisu u vezi sa ostvarivanjem ciljeva i izvršavanjem funkcija Centralne banke, Državna revizorska institucija vrši u skladu sa

zakonom kojim se uređuje državna revizija. Na ovaj način implementira se preporuka 5.1. iz Izvještaja o skriningu, koja glasi:

»Finansijska nezavisnost Centralne banke

5.1. *Preporuka iz Izvještaja o skriningu:* Shodno Zakonu o državnoj revizorskoj instituciji, reviziju CBCG obavlja državni revizor. Revizija bi trebala da se obavlja na nepolitičkim, nezavisnim i istovremeno profesionalnim osnovama. Državna revizija ne bi trebala da obuhvata zadatke NCB koji se odnose na ESCB. Revizija bi trebala da poštuje zabranu davanja instrukcija nacionalnim centralnim bankama i njihovim organima koji donose odluke. Radi jasnoće, trebalo bi dodati odgovarajuće odredbe u Zakonu o CBCG.

Članom 54 Predloga zakona predloženo se dopuna člana 83 stav 1 Zakona utvrđivanjem da se pravna zaštita odnosi i na samu Centralnu banku.

Članom 55 Predloga zakona predloženo se dopuna člana 84 stav 3 Zakona utvrđivanjem da se tajni podaci mogu, izuzetno, učiniti dostupnim i licima koja su sa Centralnom bankom u određenim ugovornim odnosima.

Čl. 56 i 57 Predloga zakona predloženo se preciziranje čl. 86 i 87 Zakona, na način da se u čl. 86 Zakona sada uređuje samo organizacija rada, a u čl. 87 Zakona prava i obaveze zaposlenih u Centralnoj banci.

Članom 58 Predloga zakona važeći zakon se dopunjuje sa dvije nove glave, kojima se uređuje poslovanje Centralne banke od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (čl. 87a do 87l) i poslovanje Centralne banke od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj monetarnoj uniji (čl. 87lj do 87d0), i to na način koji je u potpunosti usklađen sa relevantnim odredbama UFEU i odredbama Statuta ESCB i ECB. Saglasno navedenim odredbama, integracija Centralne banke u ESCB će se izvršiti od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, a Centralna banka će poslove i zadatke vezane za definisanje i sprovođenje monetarne politike Evropske unije, deviznih operacija i zajedničkog platnog prometa obavljati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj monetarnoj uniji. Kako se odredbama ove dvije nove glave određena pitanja uređuju drugačije nego za period prije pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, novim članom 94a Zakona u članu 62 Predloga zakona predloženo se i koje bi odredbe važećeg zakona prestale da važe na dan pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji i na dan pristupanja Crne Gore Evropskoj monetarnoj uniji. Na ovaj način implementira se preporuka 1.1 iz Izvještaja o skriningu, koja glasi:

Integracija Centralne banke u Evropski sistem centralnih banaka

1.1. *Preporuka iz Izvještaja o skriningu:* U skladu sa odredbama člana 131 UFEU i člana 14.1 Statuta ESCB i ECB, svaka država članica obavezuje se da njeno nacionalno zakonodavstvo, uključujući i statut njene nacionalne centralne banke, bude usklađeno sa UFEU i Statutom ESCB i ECB. Crna Gora treba da dopuni Zakon o Centralnoj banci Crne Gore neophodnim odredbama koje bi obezbijedile integraciju CBCG u ESCB od dana pristupanja EU, odnosno EMU.

članom 59 Predloga zakona predložene se izmjene člana 88 Zakona, radi njegovog usklađivanja sa promjenama u ovom zakonu i sa Zakonom o prekrzajima.

Prelaznim odredbama čl. 60 i 61 Predloga zakona utvrđuju se rokovi za usklađivanje podzakonskih propisa i općtih akata Centralne banke sa ovim zakonom i preciziraju statusna prava članova Savjeta Centralne banke.

5. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nijesu potrebna finansijska sredstva iz budžeta.

**PREGLED ODREDBI KOJE SE MIJENJAJU IZ ZAKONA O CENTRALNOJ BANCI
("Službeni list Crne Gore", br. 40/10, 46/10 i 06/13) ODREDBAMA ZAKONA O
IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CENTRALNOJ BANCI**

Značenje izraza

Član 2

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

1) **banka** je pravno lice koje obavlja bankarske poslove na osnovu dozvole ili odobrenja Centralne banke Crne Gore (u daljem tekstu: Centralna banka) za obavljanje tih poslova;

2) **finansijska institucija** je mikrokreditna finansijska institucija, kreditna unija ili lice koje se bavi kreditno-garantnim poslovima kojima je Centralna banka izdala dozvolu, odnosno odobrenje za rad;

3) **depozit** je novac položen na račun, sa ili bez kamate ili drugih troškova, koji se isplaćuje po vijeku ili u određenom periodu, u zavisnosti od uslova ugovorenih u vrijeme polaganja depozita;

4) **kredit** je obaveza davaoca kredita da korisniku kredita stavi na raspolaganje određeni iznos novanih sredstava, na određeno ili neodređeno vrijeme, za neku namjenu ili bez namjene, a korisnik se obavezuje da banci plati ugovorenu kamatu i dobijeni iznos novca vrati u vrijeme i na način kako je ugovoreno;

5) **fiskalni agent** je funkcija Centralne banke po kojoj ona obavlja poslove u vezi sa hartijama od vrijednosti koje emituje Crna Gora, vrši isplatu glavnice, kamata i ostalih troškova koji se odnose na te hartije i obavlja druge sa njima povezane poslove;

6) **Savjet Centralne banke** je organ koji upravlja Centralnom bankom u skladu sa odredbama člana 44 ovog zakona;

7) **guverner Centralne banke** je organ koji rukovodi Centralnom bankom u skladu sa odredbama člana 45 ovog zakona;

8) **Odbor za reviziju** je stalno tijelo Savjeta Centralne banke;

9) **glavni interni revizor** je lice koje rukovodi internom revizijom Centralne banke.

Status Centralne banke

Član 3

Centralna banka je pravno lice.

Sjedište Centralne banke je u Podgorici.

Centralna banka se ne upisuje u Centralni registar Privrednog suda.

Imovina Centralne banke

Član 6

Centralna banka samostalno stiče, upravlja, koristi i raspoloživo drži imovinom za izvršavanje funkcija utvrđenih zakonom.

O raspolaganju imovinom iz stava 1 ovog člana iznad vrijednosti od 150.000.000 EUR, na predlog Centralne banke, odlučuje Skupština Crne Gore.

Nezavisnost Centralne banke

Član 7

Centralna banka je nezavisna u ostvarivanju ciljeva i izvršavanju funkcija utvrđenih ovim zakonom.

Centralna banka, članovi njenih organa i zaposleni u Centralnoj banci nezavisni su u izvršavanju funkcija i obavljanju poslova utvrđenih ovim i drugim zakonom i ne smiju primati, niti tražiti uputstva od državnih i drugih organa i organizacija ili drugih lica.

Državni i drugi organi i organizacije i druga lica ne smiju vržiti uticaj na rad i odlučivanje članova organa Centralne banke.

Saradnja Centralne banke sa državnim organima i organizacijama

Član 8

U ostvarivanju utvrđenih ciljeva, Centralna banka može, ne dovodeći u pitanje svoju samostalnost i nezavisnost, saradivati sa Vladom i drugim državnim organima i organizacijama i, u okviru svoje nadležnosti, preduzimati mjere za unapređenje te saradnje.

Vlada dostavlja Centralnoj banci, na njen zahtjev, podatke i informacije neophodne za ostvarivanje ciljeva i izvršavanje funkcija Centralne banke.

Centralna banka dostavlja Vladi, na njen zahtjev, podatke i informacije u vezi sa ostvarivanjem ciljeva i izvršavanjem funkcija Centralne banke, osim podataka i informacija koji se odnose na subjekte koje kontrolize i/ili za koje postoji obaveza čuvanja tajnosti u skladu sa zakonom.

Pečat i Statut Centralne banke

Član 10

Centralna banka ima pečat koji sadrži naziv Centralne banke i grb Crne Gore.

Centralna banka ima Statut koji se objavljuje u "Službenom listu Crne Gore".

Rezerve Centralne banke

Član 13

Rezerve Centralne banke se sastoje iz općih, specijalnih i revalorizacionih rezervi.

Opće rezerve se koriste za pokrivanje gubitka u poslovanju Centralne banke i povećanje osnovnog kapitala Centralne banke.

Centralna banka može, nakon konsultacija sa Vladom, formirati specijalne rezerve koje se koriste za pokrivanje određenih konkretnih troškova u poslovanju.

Centralna banka uspostavlja i vodi račun revalorizacionih rezervi za pokriće nerealizovanih rashoda po osnovu valuta koje nijesu EUR, zlata, hartija od vrijednosti i drugih sredstava.

Opšte odredbe

Član 14

Centralna banka:

- 1) nadzire održavanje stabilnosti finansijskog sistema kao cjeline i donosi propise i mjere iz ove oblasti;
- 2) izdaje dozvole i odobrenja za rad banaka i finansijskih institucija i vrši kontrolu banaka i finansijskih institucija;
- 3) sprovodi postupak stečaja i likvidacije banaka i finansijskih institucija u skladu sa zakonom;
- 4) uređuje platni promet u zemlji i sa inostranstvom i kontrolize obavljanje platnog prometa;
- 5) može biti vlasnik i operater platnog sistema i učesnik u drugom platnom sistemu;
- 6) izdaje dozvolu za rad platnog sistema koji nije operater i vrši nadgledanje rada platnih sistema;
- 7) upravlja međunarodnim rezervama;
- 8) djeluje kao platni i/ili fiskalni agent prema odredbama međunarodnim finansijskim institucijama i može biti predstavnik Crne Gore u međunarodnim finansijskim institucijama;
- 9) vrši makroekonomske analize, uključujući i monetarne, fiskalne, finansijske i platnobilansne analize i daje preporuke Vladi u oblasti ekonomske politike;
- 10) vrši identifikaciju, analizu i procjenu uticaja određenih faktora na stabilnost finansijskog sistema kao cjeline;
- 11) prikuplja i statistički obrađuje i objavljuje podatke i informacije koje su od značaja za ostvarivanje ciljeva i izvršavanje funkcija Centralne banke, koje su u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje statistika i statistički sistem;
- 12) uspostavlja informacioni sistem za nesmetano izvršavanje svojih funkcija;
- 13) obavlja transfere na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu;
- 14) prima depozite banaka, državnih organa i organizacija i finansijskih institucija i drugih lica u skladu sa propisima;
- 15) otvara račune banaka i finansijskih institucija, državnih organa i organizacija, stranih banaka, centralnih banaka, međunarodnih finansijskih institucija, organizacijama koje doniraju sredstva državnim organima i organizacijama i drugih lica u skladu sa zakonom i drugim propisima i obavlja platni promet po tim računima;
- 16) donosi propise i mjere iz oblasti za koje je ovlaštena ovim i drugim zakonom;

17) obavlja i druge poslove utvrđene ovim i drugim zakonom.

Kreditni poslovi

Član 16

U slučaju redovnih potreba za likvidnošću u banaka, Centralna banka može davati kredite bankama, uz odgovarajuća sredstva obezbjeđenja.

Centralna banka utvrđuje bliže uslove za davanje kredita iz stava 1 ovog člana.

Kreditor u krajnjoj instanci

Član 17

U izuzetnim okolnostima, Centralna banka može, pod uslovima i u rokovima koje sama odredi, da odobri finansijsku pomoć banci ili finansijskoj instituciji čiji rad kontrolize ili u korist banke ili finansijske institucije.

Finansijsku pomoć iz stava 1 ovog člana Centralna banka može odobriti ako je, po mišljenju Centralne banke, banka ili finansijska institucija solventna i sposobna da pruži adekvatno obezbjeđenje za traženu finansijsku pomoć i ako se zahtjev za dobijanje finansijske pomoći zasniva na potrebi poboljšanja likvidnosti banke ili finansijske institucije.

Finansijsku pomoć iz stava 1 ovog člana Centralna banka može odobriti na rok koji nije duži od 90 dana. Na osnovu programa koji sadrži korektivne mjere koje će banka ili finansijska institucija preduzeti, ova finansijska pomoć se može obnoviti jedanput, pod istim uslovima, na dodatni rok od najviše 90 dana, s tim da se ukupno odobrena i obnovljena finansijska pomoć mora otplatiti najkasnije u roku od 180 dana.

Propisom Centralne banke određuje se minimalna vrijednost sredstava obezbjeđenja za odobrenje ili obnavljanje finansijske pomoći, s tim da ta vrijednost mora da bude veća od nominalne vrijednosti finansijske pomoći koja se odobrava ili obnavlja.

Ukoliko Centralna banka utvrdi da banka ili finansijska institucija koja je primila finansijsku pomoć nije primijenila korektivne mjere utvrđene u skladu sa stavom 3 ovog člana ili da te mjere nijesu dale očekivane rezultate, Centralna banka će preduzeti odgovarajuće mjere.

U slučajevima kada je, po mišljenju Centralne banke, davanje hitne finansijske pomoći banci ili finansijskoj instituciji neophodno u cilju oživljavanja stabilnosti finansijskog sistema ili sprovođenja programa korektivnih mjera, Vlada može odobriti hitnu finansijsku pomoć za likvidnost banci ili finansijskoj instituciji, uključujući i one koje ne ispunjavaju uslove za davanje finansijske pomoći u skladu sa st. 1 do 5 ovog člana.

Pri pružanju hitne finansijske pomoći iz stava 6 ovog člana Centralna banka djeluje kao agent Vlade.

Bliže uslove i postupak za davanje finansijske pomoći iz stava 6 ovog člana propisuju ministarstvo nadležno za poslove finansija i Centralna banka.

Obavezna rezerva

Član 18

Centralna banka propisuje obavezu banaka da obra unavaju, izdvajaju i održavaju obaveznu rezervu, osnovicu za obra unavanje obavezne rezerve, visinu stope obavezne rezerve, na in držanja i rokove obra unavanja i izdvajanja obavezne rezerve i uslove za koriz enje obavezne rezerve.

Na izdvojena sredstva obavezne rezerve Centralna banka može banci plaćati naknadu.

Banka koja nepravilno obra unava obaveznu rezervu ili koja u propisanom roku ne izdvaja, odnosno ne održava obaveznu rezervu dužna je da za nedostaju i iznos obavezne rezerve plati naknadu Centralnoj banci.

Visinu naknade iz st. 2 i 3 ovog člana propisuje Centralna banka.

Upravljanje međunarodnim rezervama

Član 20

Centralna banka drži i upravlja međunarodnim rezervama Crne Gore (u daljem tekstu: međunarodne rezerve).

Centralna banka upravlja međunarodnim rezervama na način koji je usklađen sa monetarnom politikom i kojim se obezbjeđuje nesmetano ispunjenje obaveza Crne Gore prema inostranstvu.

Centralna banka može propisuje upravljanje međunarodnim rezervama.

Struktura međunarodnih rezervi

Član 21

Međunarodne rezerve čine:

1) zlato koje drži Centralna banka ili neko treće lice za račun Centralne banke, uključujući i potražna salda na računima za zlato;

2) novčanice i kovani novac u slobodno konvertibilnim stranim valutama koje drži Centralna banka ili neko treće lice za račun Centralne banke;

3) potražna salda i međubankarski depoziti plativi u slobodno konvertibilnoj stranoj valuti, po višenj ili na kratak rok, na računima Centralne banke kod stranih centralnih banaka, međunarodnih finansijskih institucija ili kod stranih banaka koje su kratkoročno obavezane dvije međunarodno priznate agencije za ocjenu kreditnog rejtinga ocijenile jednom od tri najviše ocjene;

4) lako utrošive dužničke hartije od vrijednosti izrađene u slobodno konvertibilnim stranim valutama, koje su izdale strane vlade, strane centralne banke ili međunarodne finansijske institucije;

5) visoko likvidne i lako utrošive dužničke hartije od vrijednosti izrađene u konvertibilnim stranim valutama, u skladu sa odlukom Savjeta Centralne banke;

6) potraživanja po osnovu kupovine, prodaje i ponovne kupovine (repo poslovi) hartija od vrijednosti iz ta . 4) i 5) ovog stava;

7) specijalna prava vu enja i rezervna pozicija koji se dr0e na ra unima Crne Gore kod Me unarodnog monetarnog fonda;

8) druga imovina koja se, po sadr0aju, mo0e izjedna iti sa imovinom navedenom u ta . 1 do 7 ovog stava.

Pri odlu ivanju o obliku ulaganja iz stava 1 ovog lana, Centralna banka se rukovodi na elima likvidnosti i sigurnosti ulaganja.

Otvaranje računa u inostranstvu i plaćanja

Član 22

Centralna banka mo0e otvarati ra une u inostranstvu kod stranih centralnih banaka, me unarodnih finansijskih institucija i kod stranih banaka ije su kratkoro ne obaveze dvije me unarodno priznate agencije za ocjenu kreditnog rejtinga ocijenile jednom od tri najvize ocjene.

Centralna banka mo0e na primarnom i sekundarnom tr0iztu kupovati i prodavati strane hartije od vrijednosti u skladu sa ovim zakonom.

Centralna banka mo0e zaklju ivati ugovore o pla anjima i poravnanjima s inostranim klirinzkim institucijama.

Ugovore iz stava 3 ovog lana Centralna banka mo0e zaklju ivati u svoje ime i za svoj ra un ili za ra un Crne Gore.

Obezbjeđivanje i snabdijevanje novčanicama i kovanim novcem

Član 23

Centralna banka obezbje uje nov anice i kovani novac koji su sredstvo pla anja u Crnoj Gori.

Banke i druga lica koja imaju otvoren ra un kod Centralne banke snabdijevaju se nov anicama i kovanim novcem kod Centralne banke i snose trozkove snabdijevanja.

Zaštita novčanica i kovanog novca od falsifikovanja

Član 25

Banke i finansijske institucije du0ne su da Centralnoj banci dostave sumnjive primjerke nov anica i kovanog novca.

Centralna banka e privremeno zaplijeniti sumnjive primjerke nov anica i kovanog novca koje primi u obavljanju poslova platnog prometa.

Centralna banka vrzi tehni ku analizu sumnjivih primjeraka nov anica i kovanog novca i sara uje sa nadle0nim dr0avnim organima i institucijama u Crnoj Gori i u inostranstvu u preduzimanju i sprovo enju mjera za otkrivanje i suzbijanje falsifikovanja nov anica i kovanog novca.

Centralna banka propisuje postupanje sa sumnjivim primjercima nov anica i kovanog novca.

Reprodukcija novčanica i kovanog novca

Član 27

Reprodukcija i dizajniranje predmeta koji svojim izgledom liče na novčanice, kovani novac, medaljone, hartije od vrijednosti i platne kartice koji su u opticaju u Crnoj Gori može se obavljati na osnovu odobrenja Centralne banke.

Ovlašćenja prema bankama i finansijskim institucijama

Član 28

Centralna banka, u skladu sa zakonom, izdaje dozvole i odobrenja za rad banaka i finansijskih institucija, vrši kontrolu banaka i finansijskih institucija, obavlja druge poslove koji su joj zakonom stavljeni u nadležnost i donosi propise i druge akte kojima se uređuje poslovanje banaka i finansijskih institucija i utvrđuju standardi stabilnog i sigurnog poslovanja banaka i finansijskih institucija.

Pri vršenju kontrole iz stava 1 ovog člana, Centralna banka ima pravo neposrednog uvida u poslovne knjige i drugu dokumentaciju banaka i finansijskih institucija, kao i svih učesnika u poslu koji je predmet kontrole.

Dostavljanje podataka, informacija i izvještaja

Član 29

Centralna banka propisuje podatke, informacije i izvještaje koje su banke i finansijske institucije dužne da dostave Centralnoj banci i rokove za njihovo dostavljanje.

Centralna banka može objaviti dostavljene informacije i podatke za banke i finansijske institucije: pojedinačno, zbirno ili klasifikovane prema bankama ili finansijskim institucijama ili prema vrsti poslova koje one obavljaju, osim onih podataka koji predstavljaju tajnu u skladu sa zakonom.

Mjere prema bankama i finansijskim institucijama

Član 30

Ukoliko banke ili finansijske institucije ne upravljaju rizicima kojima su izložene u poslovanju u skladu sa zakonom ili postupaju suprotno propisima, Centralna banka može izreći mjere i utvrditi druge obaveze, uključujući i plaćanje novčanog iznosa u skladu sa zakonom.

Centralna banka može objaviti informacije o izrečenim mjerama iz stava 1 ovog člana.

Saradnja Centralne banke sa stranim institucijama ovlašćenim za kontrolu banaka i finansijskih institucija

Član 31

U cilju unaprjeđenja kontrolne funkcije, Centralna banka sarađuje sa stranim institucijama ovlašćenim za kontrolu banaka i finansijskih institucija.

Razmjena informacija u saradnji iz stava 1 ovog člana ne smatra se odavanjem tajne.

Ovlašćenja u platnom prometu

Član 32

Centralna banka obavlja i uređuje platni promet u Crnoj Gori, u skladu sa zakonom.

Centralna banka može propisati način obavljanja platnog prometa sa inostranstvom.

Centralna banka vrši kontrolu obavljanja platnog prometa u Crnoj Gori i sa inostranstvom, u skladu sa zakonom.

Centralna banka obavlja platni promet sa inostranstvom u skladu sa principima bankarskog poslovanja.

Otvaranje računa

Član 33

Banka je dužna da otvori račun kod Centralne banke u skladu sa propisima.

Centralna banka ne može u svojim knjigama otvarati račune privrednim društvima i fizičkim licima, osim svojim zaposlenim.

Centralna banka može otvarati račune u knjigama banaka.

Platni sistemi

Član 34

Centralna banka je vlasnik i operater platnog sistema međubankarskih transfera po bruto principu u realnom vremenu (RTGS platni sistem) i može biti vlasnik i/ili operater sistema za poravnanje hartija od vrijednosti i drugog platnog sistema i može biti učesnik u platnom sistemu.

Centralna banka izdaje dozvole za rad platnih sistema koji nije operater, vrši nadgledanje rada platnih sistema, donosi propise kojima se uređuju platni sistemi, utvrđuje pravila za rad platnih sistema koji je operater i obavlja druge poslove, u skladu sa zakonom.

Prikupljanje, obrada i objavljivanje podataka i informacija

Član 35

Radi ostvarivanja ciljeva i izvrzavanja funkcija utvr enih ovim i drugim zakonom, Centralna banka prikuplja, obra uje, iskazuje i objavljuje podatke i informacije, uklju uju i i statisti ke podatke i informacije, u skladu sa zakonom kojim se ure uje statistika i statisti ki sistem.

Centralna banka mo0e tra0iti podatke i informacije od dr0avnih organa i organizacija, banaka i drugih lica, koji su du0ni tra0ene podatke i informacije dostaviti Centralnoj banci u utvr enom roku.

U izvrzavanju poslova iz stava 1 ovog lana Centralna banka mo0e sara ivati sa nadle0nim stranim organima i me unarodnim institucijama.

Centralna banka objavljuje naro ito:

- 1) statisti ke podatke koji su od zna aja za ostvarivanje njenih funkcija;
- 2) podatke o vrsti metodologije koja je primijenjena pri obradi statisti kih podataka;
- 3) relevantne statisti ke podatke koji se dostavljaju me unarodnim finansijskim institucijama.

Informacioni sistem Centralne banke

Član 36

Centralna banka, radi efikasnog ostvarivanja ciljeva i izvrzavanja funkcija, razvija automatizovani informacioni sistem i mo0e propisati na in uklju ivanja banaka i finansijskih institucija u taj sistem.

Kreditni registar

Član 37

Centralna banka uspostavlja i vodi registar kreditnih zadu0enja pojedinih lica prema bankama i finansijskim institucijama (u daljem tekstu: Kreditni registar).

Banke i finansijske institucije su du0ne da dostave Centralnoj banci podatke i informacije za vo enje Kreditnog registra.

Propisom Centralne banke utvr uju se vrsta zadu0enja, na in i rokovi za dostavljanje podataka i informacija iz stava 2 ovog lana.

Izuzetno od stava 1 ovog lana, Kreditni registar mo0e obuhvatiti i druge podatke i informacije potrebne za sagledavanje ukupnog zadu0enja pojedinih lica (dugovanja za potrozonu elektri nu energiju, dugovanja za pru0ene komunalne usluge, dugovanja po osnovu poreskih obaveza, obaveze na ra unima kod banaka u inostranstvu i sl.), koje Centralna banka pribavi u skladu sa posebnim ugovorima koje zaklju i sa odgovaraju im subjektima.

Podatke i informacije iz Kreditnog registra mogu koristiti banke, finansijske institucije i druga lica, pod uslovima i na na in koji propize Centralna banka.

Podatke i informacije iz stava 5 ovog lana banke, finansijske institucije i druga lica du0ni su da uvaju kao tajnu.

Dostavljanje izvještaja Centralne banke

Član 39

Centralna banka, po potrebi, a najmanje jednom godišnje, do 30. aprila tekuće za prethodnu godinu, podnosi Skupštini Crne Gore (u daljem tekstu: Skupština) izvještaj o svom radu, na razmatranje.

Izvještaj o radu Centralne banke sadrži informacije o stanju privrede tokom izvještajne godine, uključujući i procjenu ekonomskih kretanja u narednoj godini, sa naglaskom na ciljeve politike Centralne banke i o stanju finansijskog sistema kao cjeline. Izvještaj sadrži i pregled i ocjenu ostvarivanja politike Centralne banke sprovedene u izvještajnoj godini, kao i opis i objasnjenje politike Centralne banke koja će se sprovoditi tokom naredne godine.

Centralna banka objavljuje i izvještaje o stabilnosti finansijskog sistema i pitanjima stabilnosti cijena i dostavlja ih Skupštini i Vladi radi informisanja, po potrebi, a najmanje jednom godišnje, do 30. juna tekuće za prethodnu godinu.

Depozitar i bankar državnih organa i organizacija

Član 41

Centralna banka može primiti u depozit novčana sredstva državnih organa i organizacija, otvarati račune tim licima i obavljati platni promet po tim računima.

Centralna banka obavlja platni promet iz stava 1 ovog člana po nalogu državnih organa i organizacija do visine deponovanih sredstava.

Centralna banka plaća kamatu na deponovana sredstva iz stava 1 ovog člana najmanje po stopama preovlađujućim na tržištu u Crnoj Gori.

Centralna banka obračunava i naplaćuje naknadu za obavljanje poslova iz stava 1 ovog člana.

Zabrana kreditiranja

Član 43

Centralna banka ne smije, direktno ili indirektno, odobravati kredite Vladi, drugim državnim organima i organizacijama, jedinicama lokalne samouprave, ni licima koji su osnivači ili većinski vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, Centralna banka može odobravati kredite bankama koji su osnivači ili većinski vlasnik država, pod uslovima utvrđenim ovim zakonom.

Centralna banka ne smije na primarnom tržištu kupovati dužničke hartije od vrijednosti koje izdaju lica iz stava 1 ovog člana.

Savjet Centralne banke

Član 44

Centralnom bankom upravlja Savjet Centralne banke (u daljem tekstu: Savjet).

Savjet:

1) utvrđuje politiku za ostvarivanje ciljeva i izvršavanje funkcija Centralne banke;

2) utvrđuje smjernice i donosi uputstva za sprovođenje politike iz tačke 1 ovog stava i prati njenu realizaciju;

3) donosi propise i druge akte za ostvarivanje ciljeva i izvršavanje funkcija Centralne banke na osnovu ovlaštenja utvrđenih ovim i drugim zakonom;

4) odlučuje o upotrebi drugih mjera i instrumenata monetarne politike;

5) odlučuje o članstvu i učestvovanju u radu Centralne banke u međunarodnim finansijskim institucijama;

6) donosi Statut Centralne banke;

7) odlučuje o izdavanju i oduzimanju dozvole za rad banke i finansijske institucije i odobrenja za rad filijale strane banke, u skladu sa zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona;

8) odlučuje o otvaranju i zaključenju postupka stečajne likvidacije banaka i finansijskih institucija, u skladu sa zakonom;

9) odlučuje o izdavanju i oduzimanju dozvola za rad platnih sistema, u skladu sa zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona;

10) odlučuje o uvođenju zaštitnih i drugih mjera radi održavanja stabilnosti finansijskog sistema kao cjeline;

11) usvaja izvještaje i preporuke koje se dostavljaju Skupštini i Vladi;

12) donosi finansijski plan i usvaja godišnje finansijske izvještaje i odobrava druge izvještaje;

13) imenuje nezavisnog spoljnog revizora i druga lica za koje imenovanje je ovlašteno ovim zakonom;

14) određuje oblike ulaganja kojima se čuvaju međunarodne rezerve;

15) odlučuje o pribavljanju i otuđenju nepokretne imovine;

16) utvrđuje plan za poslovanje Centralne banke u vanrednim okolnostima radi bezbjednosti i održavanja kontinuiteta poslovanja, na osnovu procjene rizika;

17) utvrđuje tarifu po kojoj se obračunavaju naknade za vršenje usluga koje obavlja Centralna banka;

18) donosi akte kojima se uređuju prava i obaveze iz radnog odnosa i po osnovu rada članova Savjeta;

19) donosi i druge akte na predlog guvernera, viceguvernera i članova Savjeta;

20) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Centralne banke.

Savjet može pojedine poslove iz svoje nadležnosti prenijeti na guvernera Centralne banke, u skladu sa Statutom.

Savjet formira Odbor za reviziju u skladu sa ovim zakonom, a može formirati i druga tijela i donositi opšte akte kojima se uređuje njihov rad.

Propisi koje donosi Savjet objavljuju se u Službenom listu Crne Gore.

Guverner Centralne banke

Član 45

Centralnom bankom rukovodi guverner Centralne banke (u daljem tekstu: guverner).

Guverner:

- 1) predstavlja i zastupa Centralnu banku;
- 2) organizuje rad Centralne banke;
- 3) stara se o izvrzavanju politike Centralne banke i odluka Savjeta;
- 4) podnosi Savjetu, najmanje deset puta godiznje, izvjeztaje o poslovanju i sprovo- enju politike Centralne banke i o stabilnosti finansijskog sistema, uklju uju i doga aje i okolnosti koje mogu biti od uticaja na ostvarivanje ciljeva i izvrzavanje funkcija Centralne banke, kao i na finansijski sistem kao cjeline;
- 5) podnosi Savjetu izvjeztaje o makroekonomskim kretanjima i monetarnim, fiskaln-im, finansijskim i platnobilansnim analizama i predla0e preporuke u oblasti ekonomske politike;
- 6) donosi instrukcije za jedinstvenu primjenu propisa koje donosi Savjet;
- 7) donosi opzte akte u skladu sa Statutom i druge akte koji se odnose na unutraznje poslovanje Centralne banke;
- 8) donosi rjezenja o izdavanju i oduzimanju odobrenja iz nadle0nosti Centralne banke koje ne donosi Savjet;
- 9) donosi rjezenja i druge akte u postupku kontrole banaka, finansijskih institucija i platnih sistema;
- 10) donosi i druga rjezenja i akte iz nadle0nosti Centralne banke koje ne donosi Savjet;
- 11) imenuje lica sa posebnim ovlaz enjima i odgovornostima, ukoliko ovim zakonom nije druk ije odre eno;
- 12) odlu uje o materijalno-finansijskom poslovanju;
- 13) odlu uje o funkcionisanju i razvoju informacionog sistema;
- 14) odlu uje o pravima i obavezama iz radnog odnosa i po osnovu rada zaposlenih;
- 15) odlu uje o drugim pitanjima za koje je ovlaz en zakonom i Statutom Centralne banke.

Guverner mo0e inicirati i po pozivu izlagati pred Skupztinom i njenim tijelima o monetarnoj i finansijskoj stabilnosti i o funkcionisanju bankarskog sistema.

Ako se sjednica Savjeta ne mo0e odr0ati ili Savjet ne donese akt iz svoje nadle0nosti, a guverner ocijeni da se bez donozenja tog akta ne mo0e obezbijediti ostvarivanje ciljeva i izvrzavanje funkcija Centralne banke ili njen nesmetani rad, guverner donosi akt iz nadle0nosti Savjeta, koji Savjet potvr uje na prvj narednoj sjednici.

Ako guverner smatra da je akt Savjeta u suprotnosti sa zakonom, Statutom Centralne banke ili drugim opztim aktom ili ako Savjet ne potvrdi akt guvernera donijet u skladu sa odredbom stava 4 ovog lana, upozori e Savjet i, ukoliko Savjet ne izmijeni svoj akt, o tome obavijestiti Skupztinu.

Guverner odre uje viceguvernera koji ga zamjenjuje za vrijeme njegovog odsustva.

Guverner može odrediti poslove rukovodjenja iz svoje nadležnosti prenijeti na viceguvernera, lica sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima ili druge zaposlene, u skladu sa Statutom.

Sastav Savjeta

Član 46

Savjet ima sedam članova.

Članovi Savjeta su guverner, viceguverner za kontrolu bankarskog sistema, viceguverner za finansijsku stabilnost i platni promet i četiri člana.

Guverner predsjedava sjednicama Savjeta.

Član 47

Viceguverner za kontrolu bankarskog sistema obavlja poslove kontrole bankarskog sistema.

U vršenju svojih ovlaštenja viceguverner iz stava 1 ovog člana predlaže guverneru rješenja i druge akte u postupku kontrole banaka i finansijskih institucija.

Član 48

Viceguverner za finansijsku stabilnost i platni promet obavlja poslove koji se odnose na finansijsku stabilnost i platni promet.

U vršenju svojih ovlaštenja viceguverner iz stava 1 ovog člana predlaže guverneru odgovarajuća rješenja i druge akte.

Mandat članova Savjeta

Član 49

Član Savjeta se imenuje na period od šest godina i može biti imenovan najviše dva puta, u skladu sa ovim zakonom.

Član Savjeta kome je istekao mandat nastavlja da obavlja funkciju do imenovanja novog člana.

Imenovanje članova Savjeta

Član 50

Članove Savjeta imenuje Skupština.

Guvernera imenuje Skupština, na predlog Predsjednika Crne Gore.

Viceguvernera imenuje Skupština, na predlog guvernera.

Četiri člana Savjeta imenuje Skupština, na predlog radnog tijela Skupštine nadležnog za finansije.

Uslovi za imenovanje članova Savjeta i nespojivost funkcije

Član 51

lan Savjeta mora biti lice koje je crnogorski dr0avljanin, ima visoko obrazovanje, priznati li ni ugled, profesionalno iskustvo u oblastima ekonomije, bankarstva, finansija ili prava.

lan Savjeta ne mo0e biti lan politi ke organizacije, poslanik u Skupztini, lan Vlade ili lice koje obavlja neku drugu funkciju ili du0nost na koju ga je imenovala Skupztina ili Vlada, osim funkciju ili du0nost u me unarodnim finansijskim institucijama i ne mo0e biti lice koje obavlja funkciju ili du0nost u organima lokalne samouprave i organima sindikalnih organizacija.

lan Savjeta ne mo0e biti lan organa, zaposleni ili spoljni saradnik banke, finansijske institucije i drugog pravnog lica ije poslovanje kontrolize Centralna banka.

lan Savjeta mo0e biti lice koje se bavi nau nim ili nau noistra0iva kim radom, osim lica iji bi posao ili djelatnost mogao da uti e na njegovu nezavisnost ili da bude u konfliktu interesa sa Centralnom bankom.

lan Savjeta ne mo0e biti vlasnik 5% ili vize akcija ili udjela banke ili finansijske institucije i drugih pravnih lica ije poslovanje kontrolize Centralna banka, niti vlasnik 5% ili vize akcija ili udjela druztava za reviziju.

lan Savjeta ne mo0e biti lice za koje se utvrdi da postoje okolnosti koje se, u skladu sa lanom 53 ovog zakona, utvr uju kao razlozi za razrjeenje lana Savjeta.

Sprječavanje konflikta interesa

Član 52

lan Savjeta je du0an da svoju funkciju u Centralnoj banci obavlja na na in da li ne interese ili interese sa njim povezanih lica ne stavlja ispred interesa Centralne banke.

lan Savjeta podnosi Savjetu izvjeztaj o ostvarivanju svojih direktnih i indirektnih finansijskih interesa i interesa sa njim povezanih lica, na na in koji propisuje Centralna banka.

lan Savjeta podnosi pisanu izjavu Savjetu o injenicama iz lana 51 st. 2 do 6 ovog zakona i izvjeztaj iz stava 2 ovog lana, u roku od 15 dana od dana imenovanja za lana Savjeta i jednom godiznje do kraja februara u teku oj godini za prethodnu godinu.

Ako je lan Savjeta na bilo koji na in povezan sa predmetom odlu ivanja ili je indirektno ili direktno zainteresovan za taj predmet, obavezan je da na po etku sjednice Savjeta saopzti svoj interes i ne e u estvovati u raspravi ili glasanju o tom pitanju, ali e se njegovo prisustvo ra unati u kvorum na toj sjednici.

Na prava i obaveze članova Savjeta koja nijesu utvrđeni ovim zakonom ili Statutom primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa.

Razrješenje

Član 53

Član Savjeta razrješava se prije isteka mandata ukoliko:

1) se, nakon njegovog imenovanja, utvrdi da je imenovan na osnovu netačnih i/ili neistinitih podataka ili ako nastupi bilo koja od okolnosti navedenih u članu 51 st. 2 do 5 ovog zakona;

2) je pravosudno osuđen na безусловnu kaznu zatvora ili je pravosudno osuđen za djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje funkcije člana Savjeta ili mu je od strane nadležnog organa izrečena zabrana obavljanja djelatnosti ili dužnosti;

3) je namjerno ili grubom nepažnjom napravio ozbiljan propust u obavljanju funkcije;

4) je postao stečajnik.

Član Savjeta može se razriješiti ukoliko ne vrši funkciju člana Savjeta duže od tri mjeseca uzastopno bez saglasnosti Savjeta, ukoliko je zbog bolesti spriječen da vrši funkciju duže od šest mjeseci uzastopno ili ukoliko ne dostavi ili dostavi lažnu izjavu i izvještaj iz člana 52 stav 3 ovog zakona.

Član Savjeta ne može biti razriježen iz razloga koji nijesu utvrđeni u st. 1 i 2 ovog člana.

Razrješenje na lični zahtjev

Član 54

Član Savjeta može biti razriježen na lični zahtjev, podnoženjem ostavke na funkciju člana Savjeta.

Član Savjeta koji traži da bude razriježen mora o tome obavijestiti Savjet, u pisanoj formi, najmanje 60 dana prije podnoženja ostavke Skupštini.

Sudska zaštita u slučaju razrješenja

Član 56

Odluka o razrježenju člana Savjeta je konačna, a nezadovoljna strana može tražiti zaštitu pred nadležnim sudom, u roku od 30 dana od dana prijema odluke o razrježenju.

Upražnjeno mjesto u Savjetu

Član 57

Mandat člana Savjeta, koji se imenuje na mjesto člana Savjeta kome je prestala funkcija prije isteka mandata, traje do isteka mandata člana Savjeta kojeg zamjenjuje.

Zabrana zaposlenja člana Savjeta po isteku mandata

Član 59

Član Savjeta ne može biti član organa ili se zaposliti u banci, finansijskoj instituciji i drugom pravnom licu prije poslovanje kontrolize Centralna banka 12 mjeseci po prestanku funkcije, osim po odobrenju Savjeta.

Sjednice Savjeta

Član 62

Savjet o poslovima iz svog djelokruga odlučuje na sjednicama, koje se održavaju po pravilu jednom mjesečno, ali ne manje od deset puta u jednoj kalendarskoj godini.

Sjednicama Savjeta mogu, po pozivu, prisustvovati druga lica, bez prava odlučivanja.

Sjednice Savjeta saziva guverner.

Guverner je dužan da sazove sjednicu Savjeta i na pisani zahtjev tri člana Savjeta.

Savjet može odlučivati ukoliko sjednici prisustvuje najmanje pet članova Savjeta.

O pitanjima iz člana 44 tač. 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16 i 17 ovog zakona, kao i o prenosu nadležnosti na guvernera, Savjet odlučuje većinom glasova članova Savjeta, a o ostalim pitanjima iz svoje nadležnosti odlučuje većinom glasova prisutnih članova Savjeta, s tim da je u slučaju neriješenog glasanja odlučujuć glas guvernera.

Savjet donosi poslovnik o radu Savjeta.

Poslovnikom o radu Savjeta može se utvrditi da se sjednice i odlučivanja Savjeta obavi putem telekonferencijske veze ili, u slučaju hitnosti, putem drugih sredstava komunikacije.

Rashodi Centralne banke

Član 67

Iz prihoda koje Centralna banka ostvari podmiruju se:

- 1) naknade na izdvojena sredstva obavezne rezerve banaka;
- 2) kamate na sredstva koja se drže kod Centralne banke;
- 3) troškovi obezbjeđivanja novčanica i kovanog novca;
- 4) troškovi po osnovu investiranja u hartije od vrijednosti;
- 5) negativne kursne razlike;
- 6) materijalni i nematerijalni troškovi i troškovi amortizacije;
- 7) troškovi zaposlenih u Centralnoj banci;
- 8) ostali troškovi koje Centralna banka ima u svom poslovanju.

Raspodjela dobiti

Član 69

Dobit utvrđena u skladu sa članom 68 stav 2 ovog zakona raspoređuje se u opšte rezerve u visini od 50% ostvarene dobiti, dok nivo opzatih rezervi ne dostigne 10% ukupnih finansijskih obaveza Centralne banke.

Dio dobiti se može rasporediti u specijalne rezerve u visini koju utvrdi Savjet, u skladu sa ovim zakonom.

Visina dobiti iz stava 2 ovog člana može iznositi najviše 10% dobiti utvrđene u skladu sa članom 68 stav 2 ovog zakona.

Preostali iznos dobiti čini prihod budžeta Crne Gore.

Raspodjela dobiti ne može se vrziti iz neraspoređene ili tekuće dobiti, osim ako se ta raspodjela vrzi u skladu sa članom 68 ovog zakona.

Pokriće gubitka i deficita

Član 70

Centralna banka pokriva gubitak iz opzatih rezervi.

Gubitak koji se ne može pokriti iz opzatih rezervi predstavlja deficit osnovnog kapitala, koji se privremeno pokriva iz osnovnog kapitala Centralna banke.

Ukoliko se, nakon izvršene nezavisne spoljne revizije godišnjih finansijskih izvještaja Centralne banke, utvrdi postojanje deficita osnovnog kapitala, Centralna banka, uz konsultacije sa nezavisnim spoljnim revizorom, priprema izvještaj o uzrocima nastanka deficita osnovnog kapitala, u roku od 30 dana.

Nakon što Savjet odobri finansijske izvještaje sa mišljenjem nezavisnog spoljnog revizora iz stava 1 ovog člana, uputi će zahtjev Vladi za pokriće deficita iz budžeta Crne Gore.

U roku od 30 dana od prijema zahtjeva iz stava 4 ovog člana, Vlada prenosi Centralnoj banci nedostaju i iznos u novcu ili lako utrošivim dužničkim hartijama od vrijednosti, čije je dospjelo i određeno i sa visinom kamatne stope preovlađujućom na tržištu u Crnoj Gori.

Finansijski plan i finansijski izvještaji

Član 71

Finansijska godina Centralne banke jednaka je kalendarskoj godini.

Centralna banka planira svoje prihode i rashode u finansijskom planu, koji donosi do 31. decembra tekuće za narednu godinu.

Finansijski plan, nakon donošenja, Centralna banka dostavlja Vladi i Skupštini, radi upoznavanja.

Centralna banka priprema finansijske izvještaje u skladu sa Meunarodnim računovodstvenim standardima i Meunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Godiznji finansijski izvjeztaji, sa mizljenjem nezavisnog spoljnjeg revizora, Centralna banka usvaja do 30. aprila teku e za prethodnu godinu.

Centralna banka dostavlja Skupztini godiznje finansijske izvjeztaje, sa mizljenjem nezavisnog spoljnjeg revizora, radi upoznavanja.

Interna revizija

Član 74

Interna revizija vrzi stalni i cjeloviti nadzor nad poslovanjem Centralne banke, a naro ito:

- 1) procjenjuje efektivnost upravljanja rizicima u poslovanju Centralne banke;
- 2) procjenjuje funkcionisanje sistema interne kontrole u Centralnoj banci;
- 3) obavlja periodi ne revizije rada zaposlenih i svih organizacionih djelova Centralne banke kako bi se obezbijedila primjena zakona i drugih akata kojima se ure uje poslovanje Centralne banke;
- 4) obavlja reviziju ra una i ra unovodstvenih postupaka i kontrola u Centralnoj banci;
- 5) vrzi uvid u finansijske izvjeztaje Centralne banke i prate u dokumentaciju i sara uje sa nezavisnim spoljnim revizorom Centralne banke;
- 6) daje odgovaraju e preporuke guverneru i Odboru za reviziju za otklanjanje uo enih nedostataka i vrzi kontinuirani nadzor nad njihovom realizacijom.

Internom revizijom rukovodi glavni interni revizor, koga imenuje guverner, uz saglasnost Savjeta.

Glavni interni revizor mo0e biti lice sa visokim obrazovanjem, priznatim li nim ugledom i profesionalnim iskustvom od najmanje pet godina iz oblasti ra unovodstva ili revizije.

Na glavnog internog revizora shodno se primjenjuju odredbe l. 51, 52 i 53 ovog zakona.

Vrsta, obim i rokovi za vrzenje interne revizije, kao i na in izvjeztavanja bli0e se ure uju opztim aktom Centralne banke, saglasno me unarodno prihva enim standardima interne revizije.

Nezavisna spoljna revizija

Član 76

Reviziju godiznjih finansijskih izvjeztaja Centralne banke vrze me unarodno priznati nezavisni spoljni revizor, u skladu sa me unarodnim standardima revizije.

Me unarodno priznati nezavisni spoljni revizor ima neograni eno pravo pristupa poslovnim knjigama, ra unima i evidencijama i pribavljanja informacija o transferima Centralne banke.

Revizora iz stava 1 ovog lana imenuje Savjet, uz prethodno pribavljenu saglasnost radnog tijela Skupztine nadle0nog za finansije.

Me unarodno priznati nezavisni spoljni revizor mo0e vrziti reviziju finansijskih izvjeztaja Centralne banke najdu0e tri godine uzastopno.

Pravna zaštita

Član 83

Ilan Savjeta, zaposleni ili bilo koje lice koje je ovlastila Centralna banka za obavljanje poslova u vezi sa izvrzavanjem njenih funkcija ne odgovaraju za ztetu koja bi mogla nastati prilikom obavljanja du0nosti u skladu sa zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona, osim ako se doka0e da su odre enu radnju u inili namjerno ili grubom nepa0njom.

Trozkove zazitite lica iz stava 1 ovog lana, u sudskim postupcima koji se odnose na obavljanje du0nosti tih lica, snosi Centralna banka.

Obaveza čuvanja tajnosti informacija i podataka

Član 84

Ilan Savjeta i zaposleni u Centralnoj banci du0ni su da uvaju tajnost informacija i podataka koji, u skladu sa zakonom ili drugim aktom, predstavljaju tajnu.

Obaveza uvanja tajne iz stava 1 ovog lana traje i nakon prestanka funkcije, odnosno radnog odnosa u Centralnoj banci.

Izuzetno od stava 1 ovog lana, lanovi Savjeta i zaposleni mogu informacije i podatke u initi dostupnim tre im licima van Centralne banke, prema postupku koji se ure uje posebnim aktom Centralne banke, pod uslovom:

- 1) da je lice na koje se informacije odnose dalo izri ito odobrenje;
- 2) da predstavlja pru0anje pomo i nadle0nim organima u sprovo enju zakona i po nalogu suda;
- 3) da se dostavljaju nezavisnom spoljnjem revizoru Centralne banke;
- 4) da se ustupaju nadzornim organima stranih banaka i finansijskih institucija i predstavnicima me unarodnih finansijskih institucija u izvrzavanju njihovih du0nosti;
- 5) da interes Centralne banke u sudskim postupcima zahtijeva otkrivanje tih informacija i podataka.

Organizacija rada Centralne banke

Član 86

Organizacija rada i poslovanja Centralne banke, kao i prava, obaveze i odgovornost zaposlenih u Centralnoj banci u obavljanju poslova i zadataka bli0e se ure uju Statutom i drugim opztim aktima.

Prava i obaveze zaposlenih

Član 87

Na prava i obaveze zaposlenih u Centralnoj banci primjenjuju se opšti propisi o radu, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

O zasnivanju radnog odnosa u Centralnoj banci odlučuje guverner.

Zaposleni u Centralnoj banci ne mogu obavljati posao za drugog poslodavca, osim na osnovu posebnog odobrenja guvernera i ako to nije u suprotnosti sa interesima Centralne banke.

Zaposleni se ne mogu u obavljanju poslova rukovoditi svojim političkim opredjeljenjima.

Centralna banka može svojim zaposlenim otvarati račune.

Centralna banka može svojim zaposlenim odobravati kredite, u skladu sa posebnim aktom.

Prekršaji

Član 88

Novčanom kaznom od 1.000 do 10.000 EUR kazni se banka, finansijska institucija ili drugo lice, ako:

1) nepravilno obračuna obaveznu rezervu ili u propisanom roku ne izdvoji, odnosno ne održava obaveznu rezervu (član 18 stav 3);

2) bez odobrenja Centralne banke obavi reprodukciju i dizajniranje predmeta koji svojim izgledom liče na novčanice, kovani novac, kovanice, hartije od vrijednosti i platne kartice koji su u opticaju u Crnoj Gori (član 27);

3) ne dostavi propisane podatke, informacije ili izvještaje Centralnoj banci (član 29 stav 1);

4) ne dostavi propisane podatke i informacije Centralnoj banci (član 35 stav 2);

5) ne dostavi Centralnoj banci propisane podatke za Kreditni registar (član 37 stav 2).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazni se i odgovorno lice u banci, finansijskoj instituciji i drugom licu novčanom kaznom od 500 do 1.000 EUR.

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA

PREDLAGAČ PROPISA	MINISTARSTVO FINANSIJA
NAZIV PROPISA	PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CENTRALNOJ BANCI CRNE GORE

1. Definisane probleme

- Koje probleme treba da riješi predloženi akt?
- Koji su uzroci problema?
- Koje su posljedice problema?
- Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?
- Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?

Zakonom o Centralnoj banci Crne Gore (Službeni list RCG %br. 52/00 i 47/01) osnovana je, u novembru 2000. godine, Centralna banka Crne Gore, kao samostalna organizacija Republike Crne Gore, jedina odgovorna za monetarnu politiku, uspostavljanje i održavanje zdravog bankarskog sistema i efikasnog platnog prometa i nezavisna u okviru ovlaštenja utvrđenih tim zakonom.

Već ovim zakonom uspostavljeni su principi uređenja položaja u ostvarenju funkcija Centralne banke: pravni subjektivitet, nezavisnost, samostalnost, zabrana direktnog kreditiranja javnog sektora, obaveza podnoženja Skupštini Crne Gore godišnjeg izvještaja o radu i dostavljanje godišnjih finansijskih izvještaja na uvid Skupštini Crne Gore i nezavisna spoljna revizija godišnjih računa, ime su i prihvaćeni opšti principi uređenja položaja u ostvarivanju funkcija Evropskog sistema centralnih banaka i Evropske centralne banke, utvrđeni, tada važećim, Ugovorom o Evropskoj Zajednici i Protokolom broj 18 o Statutu Evropskog sistema centralnih banaka i Evropske centralne banke.

Nakon donošenja ovog zakona, u oktobru 2007. godine, proglašen je Ustav Crne Gore ("Sl. list Crne Gore", broj 01/07), kojim je članom 143 utvrđen status, nove funkcije, novi ciljevi i nova organizacija Centralne banke Crne Gore.

Takođe, u oktobru 2007. godine zaključen je i Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Crne Gore Evropskoj uniji, kojim je Crna Gora preuzela obavezu da svoje zakonodavstvo uskladi sa pravnom tekovinom Evropske unije (EU).

Radi usklađivanja statusa i poslovanja Centralne banke sa Ustavom Crne Gore i pravnom tekovinom EU, u julu 2010. godine donijet je novi Zakon o Centralnoj banci Crne Gore (Službeni list RCG %broj 40/10). Ovim zakonom su status i poslovanje Centralne banke u potpunosti usklađeni sa Ustavom Crne Gore, a sa relevantnim propisima EU usklađeni su u visokom stepenu, i to sa:

- odredbama Ugovora o funkcionisanju Evropske unije - (Dio III, Glava VIII: »Ekonomska i monetarna politika«, čl. 119 i 123 i čl. 127 do 133. i Dio VI, Glava 1, Poglavlje I, Odsjek VI, čl. 282 do 284), i
- Protokolom broj 4 o Statutu Evropskog sistema centralnih banaka i Evropske centralne

banke.

Nakon što je u junu 2012. godine Crna Gora dobila status kandidata za pristupanje EU, otpočele su aktivnosti analitičkog pregleda (skrininga) za svako od pregovaračkih poglavlja.

Položaj i poslovanje Centralne banke Crne Gore obuhvaćeno je Poglavljem 17. „Ekonomska i monetarna politika”. Vlada Crne Gore je, na sjednici održanoj 14.12.2012. godine, donijela Odluku o obrazovanju Radne grupe za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko Poglavlje 17. „Ekonomska i monetarna unija”.

Eksplanatorni skrining za Poglavlje 17. „Ekonomska i monetarna politika” održan je 10. i 11. januara 2013. godine, a bilateralni 25. i 26. februara 2013. godine. U pripremi bilateralnog skrininga, predstavnicima Evropske komisije dostavljena je Transpoziciona tabela usklađenosti važećeg Zakona o Centralnoj banci Crne Gore, koja je potvrdila visok stepen usklađenosti ovog zakona sa relevantnim propisima EU.

Nakon navedenih sastanaka, Evropska komisija je 7. maja 2014. godine objavila Izvještaj o analitičkom pregledu usklađenosti zakonodavstva Crne Gore za Poglavlje 17. „Ekonomska i monetarna politika” (u daljem tekstu: Izvještaj o skriningu).

U Izvještaju o skriningu Evropska komisija je detaljno ukazala na neusklađenosti crnogorskog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU, odnosno Evropske monetarne unije (EMU), a posebno je i detaljno ukazano na odredbe važećeg Zakona o Centralnoj banci Crne Gore koje treba izmijeniti i/ili dopuniti radi postizanja potpune usklađenosti u navedenom smislu.

Pored toga, određene izmjene i dopune Zakona o Centralnoj banci Crne Gore neophodno je izvršiti radi njegovog usklađivanja sa drugim zakonima i radi preciziranja određenih pitanja za koje je praksa u njegovoj primjeni ukazala na tu potrebu.

2. Ciljevi

- **Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?**
- **Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.**

Predloženim zakonom, kojim se vrše izmjene i dopune važećeg Zakona o Centralnoj banci Crne Gore, postižu se sljedeći ciljevi:

- 1) potpuno usklađivanje važećeg Zakona o Centralnoj banci Crne Gore sa pravnom tekovinom EU, a u skladu sa preporukama Evropske komisije iz Izvještaja o skriningu, i
- 2) vrši se usklađivanje ovog zakona sa drugim zakonima i unose se rješenja koje je praksa u primjeni ovog zakona utvrdila kao potrebu.

3. Opcije

- **Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati “status quo” opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).**
- **Obrazložiti preferiranu opciju?**

Opcija status quo, odnosno odsustvo regulatorne promjene, nije uopšte razmatrana, jer je Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2016-2018 planirano da se izmjene i dopune Zakona o Centralnoj banci Crne Gore izvrše do kraja 2016. godine.

Prilikom opredjeljenja koju opciju promjene regulatornog okvira primijeniti u ovom slučaju, odlučeno je da to bude *opcija izmjena i dopuna postojećeg zakona*, jer se odredbe važećeg zakona suštinski neznatno mijenjaju. Najvažnije je što se važeći zakon dopunjuje sa dva nova poglavlja, kojima se uređuje poslovanje Centralne banke od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (l. 87a do 87l) i poslovanje Centralne banke od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj monetarnoj uniji (l. 87lj do 87d0), i to na način koji je u potpunosti usklađen sa relevantnim odredbama UFEU i odredbama Statuta ESCB i ECB. *Opcija izmjena i dopuna postojećeg zakona* olakšava razumljivost, preciznost i primjenljivost normi i obezbjeđuje dalju razradu koncepcije samog važećeg zakona.

4. Analiza uticaja

- **Na koga će i kako će najvjerovatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne.**
- **Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima).**
- **Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti.**
- **Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.**
- **Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.**

Izmjene i dopune važećeg Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ne će izazvati troškove građanima i privredi.

Administrativna opterećenja imaće Centralna banka od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, t.j. od dana kada Centralna banka postane sastavni dio Evropskog sistema centralnih banaka, kao i od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj monetarnoj uniji (upis kapitala ECB-u, prenos dijela međunarodnih rezervi i dr.).

5. Procjena fiskalnog uticaja

- **Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?**
- **Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.**
- **Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.**
- **Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijedena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?**
- **Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteci finansijske obaveze?**
- **Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?**
- **Obrazložiti metodologiju koja je korišćenja prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.**
- **Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti.**
- **Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?**
- **Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Obrazložiti.**

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna finansijska sredstva iz budžeta Crne Gore, a implementacijom ovog zakona mogu se ostvarivati prihodi za budžet Crne Gore u slučajevima kada Centralna banka ostvari dobit u poslovanju, jer dio ove dobiti predstavlja prihod budžeta Crne Gore.

6. Konsultacije zainteresovanih strana

- **Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertska podrška i ako da, kako.**
- **Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije).**
- **Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nisu prihvaćeni. Obrazložiti.**

Ministarstvo finansija je Nacrt zakona objavilo na javnu raspravu, u periodu od 03. decembra 2015. do 17.01.2016. godine, o kojoj je sačinjen izvještaj.

O Nacrtu ovog zakona pribavljena su mišljenja Evropske komisije, datirana na 15.04.2016. godine i 04.07.2016. godine, u kojima su date konkretne preporuke za odgovarajuće promjene.

Sve predložene preporuke Evropske komisije implementirane su u tekst Nacrta ovog zakona, nakon čega je Evropska komisija konstatovala da sam nacrt Zakona o CBCG ili drugi pravni akti u vezi sa Centralnom bankom Crne Gore (CBCG) ne sadrže dodatne neusklađenosti i/ili nedostatke u pogledu pravnih tekovina koji se moraju riješiti prije pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji ili najkasnije prije formalnog usvajanja eura.+

7. Monitoring i evaluacija

- **Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?**
- **Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?**
- **Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?**
- **Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?**

U postupku implementacije ovog zakona biće neophodno sprovesti odgovarajuće aktivnosti za obezbjeđivanje dodatne edukacije zaposlenih u Centralnoj banci, a posebno edukacije radi obezbjeđivanja nesmetanog obavljanja zadataka u okviru Evropskog sistema centralnih banaka. Da bi se ispunili ciljevi, biće preduzeto niz mjera i aktivnosti, a posebno:

- dodatne regulatorne aktivnosti, radi neophodnih izmjena pojedinih podzakonskih akata u cilju njihovog usklađivanja sa ovim zakonom;
- Centralna banka će prilagoditi svoju unutrašnju organizacionu strukturu za izvršavanje svih funkcija koje su joj date ovim zakonom, a posebno radi obezbjeđivanja nesmetanog obavljanja zadataka u okviru Evropskog sistema centralnih banaka.

Za monitoring primjene ovog zakona biće zadužena Centralna banka, koja će, u okviru svojih godišnjih izvještaja o radu, Skupštinu Crne Gore redovno izvještavati o svim aspektima primjene ovog zakona.



Crna Gora
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОДГОРИЦА

Примљено:			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вриједност
	02-1241/1		

Crna Gora
Ministarstvo evropskih poslova

Br. 01-9/2

Podgorica, 30. I 2017.

MINISTARSTVO FINANSIJA
Gospodin Darko Radunović
Ministar

Poštovani gospodine Radunoviću,

Dopisom broj 02-20379/1 od 10. januara 2016. tražili ste mišljenje o usklađenosti **Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci Crne Gore** s pravnom tekovinom Evropske unije, saglasno članu 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade.

Nakon upoznavanja sa sadržinom propisa, Ministarstvo evropskih poslova je saglasno s navedenim u ocjeni usklađenosti propisa s pravnim propisima Evropske unije.

S poštovanjem,

MINISTAR

Aleksandar Andrija Pejović


**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE
UNIJE**

Identifikacioni broj Izjave		MF- IU/PZ/17/01
1. Naziv nacrtu propisa		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci Crne Gore	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Amendments of The Central Bank Of Montenegro Law	
2. Podaci o obrađivaču propisa		
a) Organ državne uprave koji priprema propis:		
Organ državne uprave	Ministarstvo finansija	
- Sektor/odsjek	Direktorat za finansijski sistem i unapredjenje poslovnog ambijenta	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Bojana Bošković, +382 20 245 589 bojana.boskovic@mif.gov.me	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Aleksandra Popović, +382 20 224 454 aleksandra.popovic@mif.gov.me	
b) Pravno lice sa javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa:		
- Naziv pravnog lica	Centralna banka Crne Gore	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Guverner Centralna banke Crne Gore mr Radoje Žugić, tel. 020/403-122	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Darka Tomčić, 020/403-244, darka.tomcic@cbcg.me Nadja Marović, 020/403-244, nadja.marovic@cbcg.me	
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis:		
- Organ državne uprave:	Zakon ne primjenjuje/ne sprovodi organ državne uprave, već Centralna banka Crne Gore	
4. Usklađenost nacrtu/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis:		
Saglasno Aneksu VI, u finansijske usluge nisu uključene :		
(a) aktivnosti koje obavljaju centralne banke ili neka druga javna institucija u sprovođenju monetarne i kursne politike;		
(b) aktivnosti koje obavljaju centralne banke, vladine agencije ili tijela vlade, ili javne institucije, za račun vlade ili uz jemstvo vlade, osim u slučaju kad te aktivnosti mogu obavljati pružaoci finansijskih usluga u tržišnoj konkurenciji sa takvim javnim tijelima.		
b) Stepent ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
	<input type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti
	<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava
	<input type="checkbox"/>	ne ispunjava
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		

5. Veza nacrta/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)	
- PPCG za period:	2016-2018
- Poglavlje, potpoglavlje:	17. Ekonomska i monetarna politika, 2.2. Zakonodavni okvir A.1) Nezavisnost Centralne banke Crne Gore
- Rok za donošenje propisa:	II kvartal 2016. godine
- Napomena:	Na probijanje roka koji je postavljen u Programu pristupanja uticala je komunikacija sa Evropskom komisijom, što ujedno predstavlja razlog za kašnjenje u realizaciji ovog Predloga zakona. Naime, Predlog zakona je 02.12.2015. godine dostavljen Evropskoj komisiji, radi davanja mišljenja ali je pozitivno mišljenje Evropske komisije dostavljeno 15.07.2016. godine.
6. Usklađenost nacrta/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije	
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije	
UFEU, Dio III, Politike i unutrašnje mjere Unije, Glava VIII, Ekonomska i monetarna politika, čl. 119 i 123 i čl. 127 do 133 i Dio VI, Glava 1, Poglavlje I, Odsjek VI, čl. 282 do 284/ TFEU, Part Three, Union Policies and Internal Actions, Title VIII, Economic and Monetary Policy, Article 129, 123, 127-133 and Title VI, Chapter 1, Section VI, Article 282-284	
Potpuno usklađeno/fully harmonized	
Protokol (broj 4) o Statutu Evropskog sistema centralnih banaka i Evropske centralne banke, / Protocol (No 4) on the Statute of European System of Central Banks and of the European Central Bank (1992)	
Potpuno usklađeno/fully harmonized	
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije	
Ne postoji odredba sekundarnih izvora prava EU s kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.	
c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije	
Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.	
6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrta/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti	
/	
7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu	
/	
8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrta/predloga propisa	
Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.	
9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevođe dostaviti u prilogu)	
Tekst relevantnih odredaba primarnih izvora prava Evropske unije navedenih u tački 6. ovog obrasca na crnogorski jezik prevedeni su od strane Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija	
10. Navesti da li je nacrt propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod u prilogu)	

Postoji prevod na engleski jezik ranije verzije Nacrta zakona koji je bio dostavljen na mišljenje Evropskoj komisiji. Nakon prijema mišljenja Evropske komisije, izvršene su odgovarajuće izmjene tog teksta Nacrta zakona koje nisu prevedene na engleski jezik, već će se na engleski jezik prevesti tekst zakona koji bude usvojen u Skupštini Crne Gore radi ponovnog dostavljanja Evropskoj komisiji, kako je to ona zahtijevala.

11. Učešće konsultanata u izradi nacrta/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Tokom izrade ovog Nacrta zakona nije bilo učešća konsultanata.

Potpis / ovlašćeno lice obrađivača propisa

Potpis / ministar evropskih poslova

Datum:



Datum:




TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacarta/predloga propisa	1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacarta/predloga propisa na Vladi			
MF-TU/PZ/17/01	MF-IU/PZ/17/01			
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
/				
3. Naziv nacarta/predloga propisa Crne Gore				
Na crnogorskom jeziku	Na engleskom jeziku			
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci Crne Gore	Proposal for the Law on Amendments of The Central Bank Of Montenegro Law			
4. Usklađenost nacarta/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacarta/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacarta/ predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti